




Прија Гора
Здравствена установа
Дом здравља Главног града

Примљено: 02.06.2023. год

Орг. јед.	Број	Прилог	Вриједност
05/16-4780	-	-	-



P R A V I L N I K
O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
RADNIH MJESTA

(prečišćeni tekst)

Podgorica, jun 2023. godine

S A D R Ž A J



I OPŠTE ODREDBE	3
II DJELATNOST.....	4
III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA.....	5
IV SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA.....	7
V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE.....	51

Na osnovu člana 5 stav 1 tačka 9) Zakona o radu („Sl.list CG“ br. 74/19 od 08/21, 59/21; 68/21; 145/21), člana 68. i 69. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Sl.list Crne Gore“ br. 3/16, 39/16, 002/17, 44/18, 24/19, 24/19, 82/20 i 008/21), i Pravilnika o bližim uslovima u pogledu standarda, normativa i načina ostvarivanja primarnih zdravstvenih zaštite (Službeni list Crne Gore“, br. 010/08 od 15.02.2008, 001/12 od 04.01.2012, 064/17 od 06.10.2017, 077/20 od 29.07.2020), Odluke Odbora direktora o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ZU Dom zdravlja Glavnog grada br. 05/16-4120/3 od 17.05.2023. godine, te Saglasnosti Ministarstva zdravlja Crne Gore br. 1-502/23-1970/2 od 29.05.2023.godine **d o n o s i s e**

P R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Glavnog grada (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuje se: unutrašnja organizacija, utvrđuju radna mjesta, utvrđuje opis poslova radnih mesta, vrsta i stepen stručne spreme, potrebna znanja i sposobnosti koje zaposleni treba da posjeduje i ispunjava za obavljanje poslova radnog mesta, radno iskustvo, broj izvršilaca, kao i drugi posebni uslovi za rad na utvrđenim radnim mjestima.

Član 2.

Uslovi radnog mesta određeni su zahtjevima savremene tehnologije i nauke u oblasti pružanja medicinskih usluga, u okviru djelatnosti JZU Dom zdravlja Glavnog grada, u daljem tekstu: (Dom zdravlja), i potrebom uvođenja savremene organizacije i tehnologije rada u ovoj oblasti.

Član 3.

Broj izvršilaca određen je u skladu sa standardima i normativima zdravstvenih usluga i normativima kadra.



II D J E L A T N O S T

Član 4.

Dom zdravlja Glavnog grada je javna zdravstvena ustanova, osnovana za obavljanje zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou u skladu sa zakonom.

Zdravstvena djelatnost koja se obavlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite, obuhvata:

- 1) aktivnosti na unapređenju zdravlja građana;
- 2) zdravstvenu edukaciju i obrazovanje o najčešćim zdravstvenim problemima na određenoj teritoriji i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
- 3) promovisanje zdravih stilova života, uključujući i zdravu ishranu i fizičku aktivnost građana;
- 4) prevenciju, otkrivanje i kontrolu zaraznih i nezaraznih bolesti;
- 5) imunizaciju protiv zaraznih bolesti, u skladu sa programom imunizacije;
- 6) laboratorijsku, radioološku i mikrobiološku dijagnostiku;
- 7) prevenciju, otkrivanje i kontrolu endemskih bolesti;
- 8) preventivne preglede i skrining programe;
- 9) prevenciju povreda;
- 10) higijensko-epidemiološku zaštitu;
- 10a) opštu internu medicinu;
- 10b) oftalmologiju;
- 11) zdravstvenu zaštitu odraslih;
- 12) zdravstvenu zaštitu djece i mladih;
- 13) zdravstvenu zaštitu u vezi sa reproduktivnim i seksualnim zdravljem;
- 14) zdravstvenu zaštitu zaposlenih (medicina rada);
- 15) zdravstvenu zaštitu sportista;
- 16) sprječavanje, otkrivanje i liječenje bolesti usta i zuba;
- 17) zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja;
- 18) liječenje plućnih bolesti i tuberkuloze (TB);
- 19) patronažnu djelatnost;
- 20) fizikalnu terapiju i rehabilitaciju, uključujući fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u kući;
- 21) sanitetski prevoz;
- 22) zdravstvenu njegu, uključujući palijativnu njegu;



- 23) kućno liječenje;
- 25) obezbjeđivanje odgovarajućih lijekova;
- 26) saradnju sa drugim organima, organizacijama, opštinama i drugim subjektima u cilju podržavanja zaštite, unapređenja i poboljšanja uslova životne i radne sredine i higijenskih uslova za život i rad pojedinaca.

Član 5.

Dom zdravlja Podgorica je referentni centar primarne zdravstvene zaštite, koji pruža, ili omogućava podršku izabranom timu ili izabranom doktoru, iz sledećih oblasti:

- imunizacije protiv glavnih zaraznih bolesti;
- otkrivanja i suzbijanja činilaca koji utiču na pojavu i širenje zaraznih i nezaraznih bolesti;
- zdravstvene zaštite žena i planiranja porodice i kućnog liječenja i patronaže zdravstvene zaštite;
- sprovođenja zdravstvene edukacije i obrazovanja o najčešćim zdravstvenim problemima i metodama njihove identifikacije, prevencije i kontrole;
- zaštite mentalnog zdravlja;
- liječenja plućnih bolesti i TBC;
- laboratorijskih, radioloških i drugih dijagnostičkih procedura,
- kao i drugih oblasti koje odredi Ministarstvo.

III UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 6.

Radi obavljanja djelatnosti, utvrđene članovm 25 i članom 37 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Dom zdravlja Podgorica organizuje svoj rad u sljedećim cjelinama:

A- Izabrani doktori Doma zdravlja Glavnog grada

- A-1 Izabrani doktori za odrasle;
A-2 Izabrani doktori za djecu;
A-3 Izabrani doktori za žene.

B- Centri za podršku:

- B-1 Centar za plućne bolesti i tuberkulozu;
B-2 Centar za laboratorijsku dijagnostiku;
B-3 Centar za radiološku dijagnostiku;
B-4 Centar za mentalno zdravlje
B-5 Centar za djecu sa posebnim potrebama
B-6 Centari za prevenciju:



- a) Populaciono savjetovalište;
- b) Savjetovalište za mlade;
- c) Savjetovalište za reproduktivno zdravljie;

B-8 Centar za edukaciju i naučno istraživačku djelatnost

Jedinice za podršku:

- C-1 Jedinica za patronažu
- C-2 Jedinica fizikalnu terapiju i rehabilitaciju primarnog nivoa;
- C-3 Jedinica za sanitetski transport

C- Specijalističke ambulante:

- D-1 Ambulanta za internu medicinu
- D-2 Ambulanta za oftalmologiju

D- Ostale djelatnosti doma zdravlja:

- a) Medicina rada
- b) Medicina sporta

F- Menadžment i administrativno-tehnički poslovi:

- a) Menadžment
- b) Služba za finansijsko-ekonomske poslove
- c) Služba za pravno-kadrovske poslove
- d) Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu
- e) Zaštitnik prava pacijenata
- f) Služba za informatičku podršku,
- g) Služba za tehničko održavanje
- h) Služba za održavanje higijene
- i) Unutrašnja služba zaštite
- j) Call Centar.

Član 7.

Poseban uslov za obavljanje poslova svih radnih mesta, osim radnih mesta sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima i radnih mesta pripravnika, utvrđuje se probni rad u trajanju od tri mjeseca, kao i posebna zdravstvena sposobnost i dozvole za radna mjesta po posebnim zakonskim propisima.

Član 8.

Zaposleni radnici sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima, i na rukovodećim odnosno rukovodnim poslovima, imenovat će se posebnom Odlukom organa rukovođenja.

Član 9.

Sva radna mjesta utvrđena Pravilnikom osim poslova radnog mesta direktora, kao organa rukovođenja, popunjavaju se rasporedom zaposlenih radnika na odgovarajuće radno mjesto.



IV SISTEMATIZACIJA RADNIH MJESTA

Član 10.

A - IZABRANI DOKTORI DOMA ZDRAVLJA PODGORICA

A-1 IZABRANI DOKTOR ZA ODRASLE

Redni broj	Radno mjesto	Uslovi	Broj izvršioca
1.	Izabrani doktor za odrasle	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet(dr medicine, spec. opšte medicine, spec. porodične medicine, spec.urgentne medicine, spec.interne medicine ili spec.medicine rada); - Položen stručni ispit. 	91
2.	Izabrani doktor za odrasle - Doktor pojedinac	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet(dr medicine, spec. opšte medicine, spec. porodične medicine, spec.urgentne medicine, spec.interne medicine ili spec.medicine rada); - Položen stručni ispit. 	2
3.	Medicinska sestra/tehničar za rad u timu izabranog doktora za odrasle	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola; - Položen stručni ispit. 	103
4.	Visoka medicinska sestra - za rad u timu izabranog doktora za odrasle	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

A-2 IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

5.	Izabrani doktor za djecu	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita, - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Spec. pedijatar. 	30
----	--------------------------	--	----



6.	Medicinska sestra/tehničar za rad u timu izabranog doktora za djecu	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Srednja medicinska škola, pedijatrijski smjer, Viša medicinska škola; - Položen stručni ispit. 	
7.	Visoka medicinska sestra - za rad u timu izabranog doktora za djecu	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	45

A-3 IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE

8.	Izabrani doktor za žene	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Spec. ginekologije i akušerstva. 	16
9.	Medicinska sestra - tehničar za rad u timu izabranog doktora za žene	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - medicinska škola, ginekološko-akušerski smjer; - Položen stručni ispit. 	18
10.	Visoka medicinska sestra - za rad u timu izabranog doktora za žene	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

B - CENTRI ZA PODRŠKU

B-1 CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKOLOZU

11.	Doktor - pneumoftiziolog ili pulmolog	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Spec.pneumoftiziolog,subspec. pulmolog 	4
12.	Medicinska sestra / tehničar	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - medicinska škola opštег smjera; - Položen stručni ispit. 	6
13.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

B-2 CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

14.	Specijalista kliničke biohemije,	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; 	5
-----	----------------------------------	---	---



	Specijalista medicinske biohemije, Medicinski biohemičar	<ul style="list-style-type: none"> - Medicinski fakultet, spec.kliničke biohemije; - Farmaceutski fakultet; - Medicinski biohemičar; - Spec.medicinske biohemije. 	
15.	Laboratorijski tehničar u timu izabranog doktora	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola,smjer laborant; - Položen stručni ispit. 	46
16.	Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - VI, VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

B- 3 CENTAR ZA RADIOLOŠKU DIJAGNOSTIKU

17.	Doktor - specijalista radiolog	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Spec. radiologije. 	8
18.	Rentgen tehničar	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola; - Edukacija za rad na rentgenu; - Položen stručni ispit. 	
19.	Strukovni medicinski radiolog/inženjer medicinske radiologije	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - VI, VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	24

B-4 CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE

20.	Doktor psihijatar	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet ; - Spec.psihijatar, spec.neuropsihijatar. 	9
21.	Psiholog	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet društvenih nauka; - Smjer za psihologiju; - Položen stručni ispit. 	2



22.	Socijalni radnik	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet društvenih nauka;-odsjek za socijalni rad - Položen stručni ispit 	
23.	Medicinska sestra za rad sa psihijatrom	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola opšteg smjera; - Položen stručni ispit. 	13
24.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerjenja; - Položen stručni ispit. 	

B-5 CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

25.	Doktor pedijatar	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet Spec.pedijatar, sa posebnom edukacijom za rad sa djecom sa posebnim potrebama. 	2
26.	Psiholog	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet društvenih nauka; - Smjer za psihologiju; - Položen stručni ispit. 	2
27.	Defektolog/Logoped	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Defektološki fakultet; - Položen stručni ispit. 	2
28.	Medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola opšteg ili pedijatrijskog smjera sa posebnom edukacijom za rad sa djecom sa posebnim potrebama; - Položen stručni ispit. 	4
29.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerjenja; - Položen stručni ispit. 	

B-6 CENTRI ZA PREVENCIJU

a) Populaciono savjetovalište (za dijabetes, osteoporozu, prevenciju kardiovaskularnih bolesti i alergologiju)

30.	Medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; 	
-----	---	---	--



		<ul style="list-style-type: none"> - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola, pedijatrijski, ginekološko-akušerski ili opšti smjer; - Položen stručni ispit.
31.	Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit.

b) Savjetovalište za mlade

32.	Medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola, pedijatrijski, ginekološko-akušerski ili opšti smjer; - Položen stručni ispit. 	3
33.	Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

c) Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

34.	Medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> -Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola, pedijatrijski,ginekološko-akušerski ili opšti smjer; - Položen stručni ispit. 	3
35.	Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

B-7 CENTAR ZA EDUKACIJU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

36.	Rukovodilac Centra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VIII; VII 2 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Doktor medicinskih nauka, specijalista porodične medicine; - Položen stručni ispit. 	1
37.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; -Položen stručni ispit. 	1

C - JEDINICE ZA PODRŠKU

C-1 JEDINICA ZA PATRONAŽU



38.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - VI, VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. <p>-Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita;</p> <ul style="list-style-type: none"> - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola, pedijatrijski, ginekološko-akušerski ili opšti smjer; - Edukacija za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; - Položen stručni ispit; - Položen vozački ispit „B“ kategorije.
39.	Patronažna sestra -tehničar	

84

C-2 JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU I REHABILITACIJU

40.	Fizioterapeut	<ul style="list-style-type: none"> - Više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - V, VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja-za fizioterapiju; - Edukacija za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; - Položen stručni ispit. 	25
-----	---------------	--	----

C-3 JEDINICA ZA SANITETSKI TRANSPORT

41.	Vozač u timu izabranog doktora	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV1 ili IV2 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Položen vozački ispit „B“ kategorije, sa iskustvom u sanitetskom prevozu. 	20
-----	--------------------------------	--	----

E – SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

42.	Doktor internista	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet,spec. interne medicine. 	5
43.	Medicinska sestra -tehničar	<ul style="list-style-type: none"> -Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120 (CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola opšti smjer; - Položen stručni ispit. 	5
44.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

E-2 AMBULANTA ZA OFTALMOLOGIJU

45.	Specijalista oftalmolog	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 2 nivo kvalifikacije obrazovanja; 	3
-----	-------------------------	--	---



		- Medicinski fakultet; - Specijalista oftalmolog. - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit.	
46.	Visoka medicinska sestra/tehničar		3

D - OSTALE DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA

D-1 MEDICINA RADA

47.	Doktor specijalista medicine rada	- Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet; - Spec.medicine rada.	5
48.	Psiholog	- Visoko obrazovanje u obimu od 240(CSPK) kredita; - VII nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet društvenih nauka; - Smjer za psihologiju; - Položen stručni ispit.	1
49.	Doktor specijalista oftalmolog	- Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet, spec.oftalmolog.	1
50.	Medicinska sestra	- Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola opšti smjer; - Položen stručni ispit.	10
51.	Visoka medicinska sestra	- Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit.	

D-2 MEDICINA SPORTA

52.	Doktor – specijalista	- Visoko obrazovanje u obimu od 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet (spec.medicine rada, spec.sportske medicine ili spec. fizijatar).	3
-----	-----------------------	---	---



53.	Medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) ili više stručno obrazovanje u obimu od 120(CSPK) kredita; - IV, V nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinska škola, pedijatrijski,ginekološko-akušerski ili opšti smjer; - Položen stručni ispit. 	3
54.	Visoka medicinska sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerenja; - Položen stručni ispit. 	

G – MENADŽMENT I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI

G-a MENADŽMENT

55.	Direktor	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 300 ili 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet iz oblasti medicine; - 3 godine radnog iskustva. 	1
56.	Pomoćnik direktora	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Pravni ili ekonomski fakultet; - 3 godine radnog iskustva. 	1
57.	Glavna sestra	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 300 ili 360 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Medicinski fakultet. 	1
58.	Službenik za odnose sa javnošću	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita ili više stručno obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VII 1, VI nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet zdravstvenog usmjerjenja, medicinska škola; - Edukacija za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; - Položen stručni ispit. <p>Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja Fakultet društvenog smjera; Radno iskustvo u oblasti rada sa medijima i marketingom od najmanje 3 godina Znanje engleskog jezika</p>	1
59.	Poslovni sekretar/sektetarica	<ul style="list-style-type: none"> - Visoko obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Fakultet društvenog smjera; - Poznavanje rada na računaru. - Znanje engleskog jezika 	1



60.	Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu	- Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240(CSPK) kredita; - VI ili VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Položen stručni ispit za rad na poslovima zaštite na radu.
-----	--	--

G-b SLUŽBA ZA FINANSIJSKO-EKONOMSKE POSLOVE

61.	Šef Službe za finansijsko-ekonomiske poslove	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - diplomirani ekonomista.	1
62.	Knjigovođa glavne knjige, analitičar kupaca i dobavljača	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Ekonomski fakultet diplomirani ekonomista	1
63.	Obračunski radnik, blagajnik i likvidator	- Srednje obrazovanje u obimu 240 (CSPK) - IV nivo kvalifikacije obrazovanja; - ekonomske struke - Visoko obrazovanje, u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja - Fakultet ekonomskog usmjerenja	2
64.	Knjigovođa osnovnih sredstava, materijalno knjigovođstvo, sitan inventar i fakturista	- Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja; - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK) kredita; - VI nivo kvalifikacije obrazovanja - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja	3
65.	Referent za obezbeđivanje lijekova i sanitetskog materijala	- Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja. - farmaceutski tehničar - medicinski tehničar opšti smjer,	4
66.	Službenik za javne nabavke	Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - dipl. pravnik ili dipl. ekonomista - Položen stručni ispit za rad na poslovima javnih nabavki.	3
67.	Službenik za plan i analizu	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Ekonomski fakultet, Fakultet ekonomskog usmjerenja	1
68.	Magacioner - skladištar	- Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja. - Ekonomske struke	1

G-c SLUŽBA ZA PRAVNO-KADROVSKE POSLOVE

69.	Sekretar za pravne i kadrovske poslove	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Pravni fakultet.	1
-----	--	--	---



70.	Pravni referent, referent za kadrove i referent za opštu administraciju	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Pravni fakultet.	
71.	Referent za prijem, otpremu pošte i arhivar	- Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja.	3
72.	Pravni tehničar	Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja. Ekonomска школа, смјер правни техниčар	1

G-d ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

73.	Zaštitnik prava pacijenata	Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - Fakultet društvenog smjera; - 3 godine radnog iskustva.	1
-----	-------------------------------	--	---

G-e SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

74.	Sistem administrator	- Visoko obrazovanje u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Elektro-tehnički fakultet ili trogodišnje studije za informatiku i računarstvo.	4
-----	----------------------	---	---

G-f SLUŽBA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE

75.	Referent za tehničko održavanje medicinske opreme	- Visoko obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita - VII nivo kvalifikacije obrazovanja - Elektoro –tehnički fakultet Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja; - Visoko obrazovanje u obimu od 180 (CSPK); - VI nivo kvalifikacije obrazovanja.	2
76.	Referent za tehničko održavanje	- Srednje obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije obrazovanja.	3

G-g SLUŽBA ZA ODRŽAVANjE HIGIJENE

77.	Higijeničarka	- Osnovno obrazovanje;	30
-----	---------------	------------------------	----

G-h UNUTRAŠNjA SLUŽBA ZAŠTITE

78.	Odgovorno lice za poslove zaštite	- Visoko stručno obrazovanje, u obimu od 240 (CSPK) kredita; - VII-1 nivo kvalifikacije obrazovanja; - Ostali obavezni uslovi predviđeni važećim Zakonom o zaštiti lica i imovine;	1
79.	Zaštitar lica i imovine	- Srednje stručno ili opšte obrazovanje, u obimu od 180 ili 240 (CSPK) kredita; - III ili IV nivo kvalifikacije obrazovanja; - Dozvolu izdatu od strane nadležnog organa shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine	16



80.	Zaštitar tehničar	- Srednje stručno obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) -IV nivo kvalifikacijeobrazovanja Dozvolu izdatu od strane nadležnog organa shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine - Osnovno obrazovanje, Srednje stručno obrazovanje, u obimu od 180(CSPK) kredita;	
81.	Čuvar	I i II nivo kvalifikacije obrazovanja - Dozvolu izdatu od strane nadležnog organa shodno Zakonu o zaštiti lica i imovine	2
G-I CALL CENTAR			
82.	Operater u Call centru	- Srednje obrazovanje u obimu od 240 (CSPK) kredita; - IV nivo kvalifikacije medicinskog obrazovanja; - Poznavanja rada na računaru; - A1 nivo poznavanja stranog jezika.	10

Opis poslova i radnih zadataka:

A-1 IZABRANI DOKTORI

Redni broj 1. Izabrani doktor za odrasle

Redni broj 2. Izabrani doktor za odrasle – doktor pojedinac

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji su ga izabrali kao svog izabranog doktora kao i usluge osiguranicima kada radi kao doktor u zamjeni ili osiguranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu kada borave na teritoriji Crne Gore.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Izabrani doktor za odrasle sprovodi preventivne programe:

- preventivni pregledi za određenu populaciju, rad sa pojedincem na promovisanju novog stila života u cilju suzbijanja: pušenja (prevencija pušenja, odvikavanje od pušenja) alkoholizma, narkomanije, nepravilne ishrane, nepravilnog korišćenja ljekova,
- rad sa pojedincem na otklanjanju štetnih uticaja faktora fizičke sredine: uticaj neurednog vodosnadbijevanja, dispozicije otpadnih materija, stanovanja, zagađenog vazduha (radioaktivnost, ionizacija, buka),
- prevencija hroničnih nezaraznih bolesti, prevencija karcinoma,
- konkretne mјere na prevenciji određenih oboljenja kao što je imunizacija, rad sa pacijentovim roditeljima, rodacima, aktivnosti u vezi sa psihološkim potrebama pacijenata koji umiru, njihove rodbine,
- prijavljivanje slučajeva nasilja nadležnim službama i organima.

Kurativni rad podrazumijeva dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, liječenje u stanu bolesnika, ublažavanje bola.

U kategoriju kurativnih aktivnosti spadaju:

- uzimanje anamneze, klinički pregled, postavljanje radne i definitivne dijagnoze, određivanje terapije,
- izabrani doktor vodi brigu o pacijentu nakon izlaska iz bolnice (previjanje i slično),
- poštuje princip dobre propisivačke prakse, upotrebe ljekova, rješava problem rezistencije na pojedine ljekove, upotrebu generičkih ljekova, brine o međusobnoj interakciji ljekova,
- racionalno upućuje na dijagnostičke pretrage (laboratorijska, rtg dijagnostika),
- primjenjuje sigurnu kliničku praksu: odlaganje medicinskog otpada, izbjegavanje povreda ubodom igle i slično,
- radi male hirurške zahvate (npr: uklanjanje stranih tijela, zaustavljanje krvarenja, uzimanje manjih biopsija i slično),

- infektivne bolesti (prepoznavanje, dijagnostika, liječenje), prijavljivanje zaraznih bolesti koje podliježu obaveznom prijavljivanju, vakcinacija i imunizacija,
- psihijatrija i neurologija: prepoznavanje uobičajenih neuroza u primarnoj zdravstvenoj zaštiti liječenje, pomoć pacijentima kod manjih poremećaja, prepoznavanje osnovnih neuroloških oboljenja, prepoznavanje i upućivanje psihijatrijskih i neuroloških stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na drugim nivoima zdravstvene zaštite (u zavisnosti od djelokruga rada Centra za mentalno zdravlje),
- pedijatrija: osnovne razvojne faze i nemogućnost napredovanja djeteta, infektivne bolesti i druge bolesti, značaj i sprovođenje vakcinacije, adolescencija i problemi u njoj, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- gerijatrija: specifičnosti vezane za treće životno doba, npr: konfuzija, rizici od infektivnih bolesti, šećerna bolest i slično,
- Kardiologija: prepoznavanje angine pectoris i srčanih udara, hipertenzije, snimanje EKG, tumačenje EKG - a, prepoznavanje aritmije, identifikovanje kongestivnih i drugih srčanih oboljenja i prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- gastroenterologija: tretman dijareje, prepoznavanje, dijagnostikovanje i liječenje infektivnih parazitarnih bolesti, identifikovanje uobičajenih problema digestivnog trakta, vodenje računa o hroničnim bolesnicima, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- dermatologija: identifikovanje i liječenje uobičajenih osipa i lezija, uočavanje promjena na mlađezima, identifikovanje melanoma, psorijaze, ekcema, tretman kod opeketina od sunca, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- oftalmologija: prepoznavanje uobičajenih infekcija oka, prepoznavanje katarakte, glaukoma, sljepila, uklanjanje stranih tijela, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- ORL: identifikovanje perforacija i ostalih problema na bubnoj opni i spoljašnjem uvu, ispiranje uva, tretman uobičajenih infekcija grla i sinusa, identifikovanje gubitka sluha, bavljenje simptomima kao što je zujanje u ušima, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- endokrinologija: prepoznavanje i identifikovanje osnovnih metaboličkih poremećaja (problem u funkcionisanju štitne žlezde, šećerna bolest i slično, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- genetika: davanje opštih savjeta onima koji traže savjet o brakovima među partnerima (u slučaju genetskih problema), prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- ortopedija i hirurgija: prepoznavanje opštih problema vezano za hod, neuobičajeni razvoj, pravilno držanje tijela, identifikovanje mogućih frakturna, prepoznavanje problema sa zglobovima, prepoznavanje akutnih stanja u
- hirurgiji, loše zarastanje rana, pregled čmara, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- hematologija: prepoznavanje anemije, identifikovanje mogućih leukemija i drugih
- tumora i slanje tih osiguranih lica na druge nivo zdravstvene zaštite, uzimanje u obzir postojanja urođenih bolesti ovog sistema, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- urologija: infekcije urinarnog trakta (akutne i hronične), kamen u bubrežima i slično, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- reumatologija: prepoznavanje uobičajenih problema prouzrokovanih pojavom artritisa i reumatskih oboljenja, ublažavanje bola, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koje se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,



- pulmologija: prepoznavanje i liječenje osnovnih pulmoloških oboljenja, kod pojave TBC saradnja sa Centrom za plućne bolesti i TBC, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- rehabilitacija: kod amputacija, kod nepokretnih bolesnika, rane na ekstremitetima, slaba cirkulacija, tromboza unutrašnjih vena, pravilna upotreba štaka, proteza, osnovne vježbe mobilnosti, dnevna pomoć, prepoznavanje i upućivanje drugih stanja i oboljenja koja se zbrinjavaju na ostalim nivoima zdravstvene zaštite,
- saradnja sa centrima i jedinicama za podršku doma zdravlja.
Izabrani doktor vrši javna ovlašćenja. Osim slanja zakonom propisanih izvještaja (prema Institutu za zdravlje) jedino izabrani doktor ima pravo da:
 - utvrdi privremenu sprječenost za rad (bolovanje),
 - propisuje lijekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, vrši upućivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na liječenje uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava osiguranika, a to znači da osiguranik može ostvariti svoja prava iz osnovnog osiguranja (na ovjerenu zdravstvenu knjižicu) na teret Fonda za zdravstveno osiguranje samo uz uputnicu svog izabranog doktora, vrši upućivanje svojih pacijenata u centre i jedinice za podršku doma zdravlja,
 - dežura kao izabrani doktor,
 - izdaje putne naloga u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite,
 - izdaje upute za rehabilitaciju uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava, o da prijedlog za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala,
 - uputi na ljekarske i invalidske komisije, o vodi i čuva medicinsku dokumentaciju,
 - i druga ovlašćenja propisana zakonskim propisima.

Izabrani doktor treba da:

- razumije planiranje
- razumije sistem plaćanja i vođenja dokumentacije,
- ima osnovna saznanja o vođenju knjigovodstva,
- ima osnovno poznavanje informacionih tehnologija (naročito aplikacija u kojima rade),
- zna osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija (upotrebom interneta),
- uvede sistem zakazivanja pacijenata.

Redni broj 3. Medicinska sestra - tehničar u timu izabranog doktora za odrasle

Redni broj 4. Visoka medicinska sestra – za rad u timu izabranog doktora za odrasle

ULOГA: Pružanje usluga njegi pacijentima koji su registrovani kod izabranog doktora sa kojim je u timu, kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njegi koju pruža izabrani doktor, te druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i glavne sestre.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad izabranom doktoru i glavnoj sestri doma zdravlja.

Medicinska sestra-tehničar pruža usluge njegi u okviru doma zdravlja, usluge njegi u stanu osiguranika, pomoćne usluge izabranom doktoru.

1. Usluge njegi u okviru Doma zdravlja

- prijem pacijenta i njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili drugi zdravstveni radnik;
- davanje imunizacije, injekcija i infuzija po nalogu izabranog doktora;
- planiranje trebovanja vakcina;
- čuvanje vakcina;
- organizovanje pozivanja obveznika na vakcinaciju,
- vršenje stalne kontrole rezultata imunizacija u saradnji sa izabranim doktorom;
- slanje izvještaja o vakcinaciji;



- utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerjenje krvnog pritiska, temperature i antropološka mjerena;
- pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju; dezinfekcija i sterilizacija i kontrola sterilnosti;
- primjenjivanje neophodnih mjera reanimacije pacijenta-bolesnika kod pojave anafilaktičkih reakcija, u okviru stručnog znanja i utvrđenih ovlašćenja;
- priprema i obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji shodno stručnoj osposobljenosti;
- stavljanje svih vrsta zavoja;
- pružanje prve pomoći;
- pomaganje izabranom doktoru u hitnim slučajevima;
- davanje savjeta o lijekovima, vježbama;
- savjetovanje pacijenata o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora;
- savjetovanje roditeljima i porodicama o načinu vođenja brige o bebama, starijim ljudima, oboljelim rodacima, trudnicama, hendikepiranima ili onima koji pate od hroničnih bolesti;
- obavještavanje izabranog doktora o nepovoljnim simptomima, problemima ili nepovoljnim događajima;
- profesionalno usavršavanje;
- vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije;
- pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji.

2. Usluge njage u stanu osiguranika

- kao njega u okviru doma zdravlja, ali u stanu registrovanih pacijenata;
- nadgledanje njage i pažnje koje porodica ili drugi zdravstveni radnici pružaju bolesnicima;
- sprovodenje mjera za sprečavanje dekubitusa;
- osmatranje kućnog okruženja i razvoja djece, davanje savjeta ako je potrebno ili dogovaranje o pružanju dodatnih zdravstvenih ili socijalnih usluga;
- sarađivanje sa ostalim agencijama edukativnih, zdravstvenih i socijalnih službi.

3. Pomoćne usluge u okviru doma zdravlja

- održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka;
- sva evidencija, rentgeni, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni izabranom doktoru i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi;
- čuvanje opreme, zaliha lijekova, potrošne robe i kancelarijskog materijala;
- prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona;
- prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, i vođenje odgovarajućih računa (participacija i slično);
- pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravljie ili pravnim vlastima, po instrukcijama izabranog doktora;
- nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjedivanje sigurnosti objekat,
- obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora i glavne sestre doma zdravlja.

A-2 IZABRANI DOKTOR ZA DJECU

Redni broj 5. Izabrani doktor za djecu

ULOГA: Pružanje usluga pacijentima koji su ga izabrali kao svog izabranog osiguranicima kada radi kao doktor u zamjeni ili osiguranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu kada borave na teritoriji Crne Gore.



ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.
Izabrani doktor za djecu sprovodi preventivne programe:

- preventivni pregledi u skladu sa programom zdravstvene zaštite Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
- imunizacija u skladu sa vakcinalnim kalendarom važećim za tekuću godinu
- promocija zdravih stilova života u vidu savjetovanja roditelja ili djece, kao i profesionalaca koji se bave brigom o djeci i njihovom edukacijom. Savjetovanje može da se izvodi u ambulantni, kao sastavni dio bilo koje posjete ljekaru ili u vidu radioničarskog rada u savjetovalištu za djecu ili savjetovalištu za mlade, populacionom i savjetovalištu za reproduktivno zdravlje.
- učestvovanje u emisijama u javnim medijima, na javnim tribinama,
- brigu o otklanjanju štetnih uticaja prirodnog okruženja
- prevencija hroničih nezaraznih bolesti,
- rad sa roditeljima i starateljima na ostvarivanju i širenju prakse "dobrog i odgovornog roditeljstva"
- prijava djece pod rizikom i saradnja sa pedijatrom u Centru za djecu sa posebnim potrebama,
- identifikovanje, prijavljivanje i pomaganje u brzi oko zanemarene i zlostavljane djece,
- rad na otkrivanju naslijednih bolesti i upucivanje u genetsko savjetovalište
- Kurativni rad podrazumijeva dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda, liječenje u stanu bolesnika, ublažavanje bola.
- dijagnostika podrazumijeva dobru anamnezu kompletan klinički pregled uključujući neurološki, orl, oftalmološki, fizijatrijski i drugi, racionalno korišćenje dijagnostičkih pretraga (laboratorijski, Rtg, EKG), racionalno korišćenje konsultativnih pregleda specijalista i subspecijalista različitih oblasti medicine.
- liječenje podrazumijeva racionalnu upotrebu lijekova u skladu sa najnovijim medicinskim znanjem i usvojenim vodičima, primjenu fizikalne terapije, izvođenje zahvata iz oblasti male hirurgije i otorinolaringologije u skladu sa dostupnom opremom i znanjem,
- evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene šiframa u Programu zdravstvene zaštite.

Izabrani doktor vrši javna ovlašćenja. Osim slanja zakonom propisanih izvještaja (prema Institutu za zdravlje) jedino izabrani doktor ima pravo da:

- utvrdi privremenu spriječenost za rad (bolovanje),
- propisuje lijekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- vrši upućivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu liječenje uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava osiguranika, a to znači da osiguranik može ostvariti svoja prava iz osnovnog osiguranja (na ovjerenu zdravstvenu knjižicu) na teret Fonda za zdravstveno osiguranje samo uz uputnicu svog izabranog doktora,
- vrši upućivanje svojih pacijenata u centre i jedinice za podršku doma zdravlja,
- dežura kao izabrani doktor,
- izdaje putne naloga u vezi s korišćenjem zdravstvene zastite,
- izdaje upute za rehabilitaciju uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava,
- da prijedlog za nabavku medicinsko-tehničkih pomagala u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja prava na medicinsko tehnička pomagala,
- uputi na ljekarske i invalidske komisije,
- vodi i čuva medicinsku dokumentaciju,
- i druga ovlašćenja propisana zakonskim propisima.

Izabrani doktor treba da:

- razumije planiranje,
- razumije sistem plaćanja i vođenja dokumentacije,



- ima osnovna saznanja o vođenju knjigovodstva,
- ima osnovno poznavanje informacionih tehnologija (naročito aplikacija u kojima rade),
- zna osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija (upotrebom interneta),
- uvede sistem zakazivanja pacijenata.

Redni broj 6. Medicinska sestra-tehničar u timu izabranog doktora za djecu

Redni broj 7. Visoka medicinska sestra – za rad u timu izabranog doktora za djecu

ULOГA: Pružanje usluga njege pacijentima koji su registrovani kod izabranog doktora sa kojim je u timu, kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža izabrani doktor.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad izabranom doktoru i glavnoj sestri doma zdravlja.

Medicinska sestra-tehničar pruža usluge njege u okviru doma zdravlja, usluge njege u stanu osiguranika, pomoćne usluge izabranom doktoru, te druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca glavne sestre.

- prijem pacijenta i njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili drugi zdravstveni radnik;
- davanje imunizacije, injekcija i infuzija po nalogu izabranog doktora;
- planiranje trebovanja vakcina na osnovu zbirnih podataka koje dobija od timova izabralih doktora za djecu i izabralih doktora za odrasle;
- čuvanje vakcina;
- organizovanje pozivanja obveznika na vakcinaciju,
- vršenje stalne kontrole rezultata imunizacija u saradnji sa timom izabranog doktora;
- slanje izvještaj o vakcinaciji (mjesečni, godišnji);
- čuvanje vakcinalnih i preventivnih kartona za predškolsku i školsku djecu;
- utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerjenje krvnog pritiska, temperature i antropološka mjerjenja;
- pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju; dezinfekcija i sterilizacija i kontrola sterilnosti;
- primjenjivanje neophodnih mjera reanimacije pacijenta-bolesnika kod pojave anafilaktičkih reakcija, u okviru stručnog znanja i utvrđenih ovlašćenja;
- priprema i obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji shodno stručnoj osposobljenosti;
- stavljanje svih vrsta zavoja;
- pružanje prve pomoći;
- pomaganje izabranom doktoru u hitnim slučajevima;
- davanje savjeta o lijekovima, vježbama;
- savjetovanje pacijenata o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora;
- savjetovanje roditeljima i porodicama o načinu vođenja brige o bebama, starijim ljudima, oboljelim rođacima, trudnicama, hendikepiranima ili onima koji pate od hroničnih bolesti;
- obavještavanje izabranog doktora o nepovoljnim simptomima, problemima ili nepovoljnim događajima;
- profesionalno usavršavanje;
- vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije;
- pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji.

2. Usluge njege u stanu osiguranika

- kao njega u okviru doma zdravlja, ali u stanu registrovanih pacijenata;
- nadgledanje njege i pažnje koje porodica ili drugi zdravstveni radnici pružaju bolesnicima;

- sprovođenje mjera za sprečavanje dekubitusa;
- osmatranje kućnog okruženja i razvoja djece, davanje savjeta ako je potrebno ili dogovaranje o pružanju dodatnih zdravstvenih ili socijalnih usluga;
- sarađivanje sa ostalim agencijama edukativnih, zdravstvenih i socijalnih službi.

3. Pomoćne usluge u okviru doma zdravlja

- održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka;
- sva evidencija, rentgeni, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni izabranom doktoru i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi;
- čuvanje opreme, zaliha lijekova, potrošne robe i kancelarijskog materijala;
- prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona;
- prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, i vođenje odgovarajućih računa (participacija i slično);
- pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama izabranog doktora;
- nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekata.
- obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora i glavne sestre doma zdravlja.

A-3 IZABRANI DOKTOR ZA ŽENE

Redni broj 8. Izabrani doktor za žene

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji su ga izbrali kao svog izabranog kao i usluge osiguranicima kada radi kao doktor u zamjeni ili osiguranicima koji imaju pravo na zdravstvenu zaštitu kada borave na teritoriji Crne Gore.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Izabrani doktor za žene sprovodi preventivne programe:

- preventivni pregledi u skladu sa programom zdravstvene zaštite Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje,
- promocija zdravih stilova života. Savjetovanje može da se izvodi u ambulanti,
- kao sastavni dio bilo koje posjete ljekaru ili u vidu radioničarskog rada usavjetovalištu za mlade, i savjetovalištu za reproduktivno zdravlje,
- učestvovanje u emisijama u javnim medijima, na javnim tribinama,
- prevencija hroničih nezaraznih bolesti iz domena svoga rada,
- prevencija karcinoma,
- konkretne mjere na prevenciji određenih oboljenja.

Kurativni rad podrazumijeva dijagnostiku, liječenje i ublažavanje bola.

- dijagnostika podrazumijeva dobru anamnezu kompletan klinički pregled racionalno korišćenje dijagnostičkih pretraga npr: laboratorija, ultrazvuk, racionalno korišćenje konsultativnih pregleda specijaliste i subspecijaliste,
- liječenje podrazumijeva racionalnu upotrebu lijekova u skladu sa najnovijim medicinskim znanjem i usvojenim vodičima, izvođenje zahvata iz oblasti male hirurgije u skladu sa dostupnom opremom i znanjem,
- ublažavanje bola podrazumjeva rješavanje bolnih stanja,
- evidentira sve vrste usluga koje su opisane i označene šiframa u Programu zdravstvene zaštite.

Izabrani doktor vrši javna ovlašćenja. Osim slanja zakonom propisanih izvještaja (prema Institutu za zdravlje) jedino izabrani doktor ima pravo da:

o propisuje lijekove na recept na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, o vrši upućivanje svojih pacijenata u drugu zdravstvenu ustanovu na liječenje uz poštovanje propisanog načina i postupka ostvarivanja prava osiguranika, a to znači da osiguranik može





ostvariti svoja prava iz osnovnog osiguranja (na ovjerenu zdravstvenu knjižicu) na teret Fond za zdravstveno osiguranje samo uz uputnicu svog izabranog doktora, o vrši upućivanje svojih pacijenata u centre i jedinice za podršku doma zdravlja, o izdaje putne naloge u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite, o vodi i čuva medicinsku dokumentaciju, o i druga ovlašćenja propisana zakonskim propisima. Izabrani doktor treba da:

- razumije planiranje,
- razumije sistem plaćanja i vođenja dokumentacije,
- ima osnovna saznanja o vođenju knjigovodstva,
- poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade, zna osnove statistike i načina dolaženja do medicinskih informacija (upotrebom interneta),
- uvede sistem zakazivanja pacijenata.

Redni broj 9. Medicinska sestra -tehničar u timu izabranog doktora za žene

Redni broj 10. Visoka medicinska sestra – za rad u timu izabranog doktora za žene

ULOGA: Pružanje usluga njege pacijentima koji su registrovani kod izabranog doktora sa kojim je u timu,

kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža izabrani doktor.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad izabranom doktoru i glavnoj sestri doma zdravlja.

Medicinska sestra-tehničar pruža usluge njege u okviru doma zdravlja, usluge njege u stanu osiguranika, pomoćne usluge izabranom doktoru i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i glavne sestre.

1. Usluge njege u okviru Doma zdravlja

- prijem pacijenta i njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi izabrani doktor ili drugi zdravstveni radnik;
- davanje injekcija i infuzija po nalogu izabranog doktora;
- utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerjenje krvnog pritiska, temperature i antropološka mjerjenja;
- pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju; dezinfekcija i sterilizacija i kontrola sterilnosti;
- primjenjivanje neophodnih mjera reanimacije pacijenta-bolesnika kod pojave anafilaktičkih reakcija, u okviru stručnog znanja i utvrđenih ovlašćenja;
- priprema i obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji shodno stručnoj osposobljenosti;
- stavljanje svih vrsta zavoja;
- pružanje prve pomoći;
- pomaganje izabranom doktoru u hitnim slučajevima;
- davanje savjeta o lijekovima, vježbama;
- savjetovanje pacijenata o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama izabranog doktora;
- obavještavanje izabranog doktora o nepovoljnim simptomima, problemima ili nepovoljnim dogadjajima;
- profesionalno usavršavanje;
- vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije;
- pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji.

2. Pomoćne usluge u okviru doma zdravlja

- održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka;



- poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikaciju u kojima rade;
- sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni izabranom doktoru i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi;
- čuvanje opreme, zaliha lijekova, potrošne robe i kancelarijskog materijala;
- prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona;
- prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, i vođenje odgovarajućih računa (participacija i slično);
- pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama izabranog doktora;
- nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat.
- obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu izabranog doktora i glavne sestre doma zdravlja.

B - CENTRI ZA PODRŠKU

B-1 CENTAR ZA PLUĆNE BOLESTI I TUBERKULOZU

Redni broj 11. Doktor – pneumoftiziolog ili pulmolog

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom u Centru za plućne bolesti i TBC kao i aktivnosti koje proizilaze iz Vladine strategije borbe protiv TBC.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Rad sa bolesnicima od specifičnih plućnih bolesti (TBC organorum respiratorium A 15 - A 19). Prijem bolesnika, anamneza, status, upućivanje na RTG obradu PA, profil, tomografiju i dijaskopiju sa pisanim opisom bez pomoći radiologa. Upućivanje bolesnika na mikrobiološku obradu sputuma sa edukacijom i indukcijom uzimanja što kvalitetnijeg materijala. Upućivanje na laboratorijsku i biohemiju obradu, dijagnostičku u okviru praćenja odgovora na terapiju i praćenja nuspojava. Prijavljanje bolesnika HES-u, Specijalnoj bolnici Brezovik i odjava nakon završenog liječenja. Pregled svih kontakata, radiološko PPD, laboratorijsko i biohemijsko. Određivanje i sprovođenje hemoprofilakse. Prijava bolesnika sa kontaktom i hemoprofilaksom. Edukativni rad sa porodicom oboljelog. Upućivanje na bolničko liječenje. Prijava i odjava istih bolesnika. Polugodišnji i godišnji izvještaji, te još po potrebi svih oboljelih od TBC u godini.

Rad sa bolesnicima od HOPB i bronhijalne astme. Predied bolesnika, spirometrijska obrada, bronhodilatorni testovi, liječenje i praćenje odgovora na terapiju. Obuka bolesnika od HOPB i astme za liječenje inhalatornom terapijom, spejserima i njihova kontrola.

Rad sa bolesnicima od malignih bolesti. Obrada bolesnika, postavljanje indikacija za CT, MR, upućivanje u bolnicu na bronhološku obradu. Upućivanje bolesnika na hemoterapiju, a između terapija se provodi simptomatsko liječenje i praćenje eventualnih poboljšanja te kontrola bola, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade.

Redni broj 12. Medicinska sestra – tehničar

Redni broj 13. Visoka medicinska sestra

ULOGA: Pružanje usluga njege pacijentima koji dobijaju usluge u Centru za plućne bolesti i TBC kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža pneumoftiziolog ili pulmolog.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovornom doktoru Centra za plućne bolesti i TBC i glavnoj sestri doma zdravlja.

1. Usluge njege u okviru Centra za plućne bolesti i TBC

- prijem pacijenta i njihovo nadgledanje dok čekaju da ih primi pneumoftiziolog ili drugi zdravstveni radnik;
- jednokratno davanje injekcija i infuzija po nalogu pneumftiziologa;



- utvrđivanje vitalnih znakova kao što su mjerjenje pritiska, temperature i antropološka mjerjenja;
- pripremanje materijala i instrumenata za sterilizaciju; dezinfekcija i sterilizacija; kontrola sterilnosti;
- primjenjivanje neophodnih mjera reanimacije pacijenta-bolesnika kod pojave anafilaktičkih reakcija, u okviru stručnog znanja i utvrđenih ovlašćenja;
- priprema i obavljanje određenih medicinsko-tehničkih radnji shodno stručnoj osposobljenosti;
- davanje savjeta o lijekovima, vježbama;
- savjetovanje pacijenata o zdravom životu i prevenciji bolesti u domenu programa obuke medicinskih sestara ili pod instrukcijama pneumoftiziologa;
- profesionalno usavršavanje;
- vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije;
- poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade
- pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji.

2. Pomoćne usluge u okviru Centra za plućne bolesti i TBC

- održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka;
 - sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni pneumoftiziologu i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi;
 - čuvanje opreme, zaliha lijekova, potrošne robe i kancelarijskog materijala;
 - prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona;
 - prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, i vođenje odgovarajućih računa (participacija i slično);
 - pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama pneumoftiziologa;
 - nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjedivanje sigurnosti objekat.
 - obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog pneumoftiziologa i glavne sestre doma zdravlja.
 - Obavlja i druge poslove shodno stručnoj spremi po nalogu neposrednog rukovodioca i glavne sestre.

B-2 CENTARI ZA DIJAGNOSTIKU

B-1 CENTAR ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

Redni broj 14. specijalista kliničke ili medicinske biohemije ili medicinski biohemičar
ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom u Centru za laboratorijsku dijagnostiku.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.
Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši postavljanje i zadavanje kontrolnih materijala na analizatorima
- Vrši evaluaciju sprovedenih internih kontrola kvaliteta parametara
- Sprovodi kalibracije parametara
- Sprovodi eksterne kontrole kvaliteta parametara i vrši slanje rezultata istih eksternom saradniku na dalju evaluaciju
- Vrši finalnu validaciju laboratorijskih nalaza
- Organizuje provođenje međulaboratorijskih poređenja uzoraka i vrši evaluaciju pristiglih rezultata, kada je to potrebno



- Otklanja manje tehničke smetnje na analizatorima, odnosno upućuje telefonski poziv ovlašćenom serviseru u slučaju potrebe za interventnim održavanjem analizatora/opferme u laboratoriji
- Uočava i evidentira neusaglašenosti iz svog domena nadležnosti, sprovodi preispitivanje neusaglašenosti, utvrđuje uzroke neusaglašenosti i otklanja (ukoliko su iz svog domena nadležnosti), prijavljuje (ukoliko nisu iz svog domena nadležnosti) i dostavlja izvještaj o istima šefu Centra
- Primjenjuje proceduru Validacija, verifikacija i procjena mjerne nesigurnosti procedura ispitivanja
- Po principu samoocjene identificuje i mapira rizike koji se odnose na funkcije ili procese iz domena svoje nadležnosti i o njima jednom godišnje podnosi izvještaj šefu Centra
 - Priprema i predlaže šefu Centra Finansijski plan i Plan investicija za potrebe Centra za laboratorijsku dijagnostiku
 - Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa Centra i direkotra ustanove.

Redni broj 15. laboratorijski tehničar u timu izabranog doktora

Redni broj 16. Strukovni medicinsko laboratorijski tehnolog/inženjer medicinsko laboratorijske dijagnostike

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima izabranog doktora.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovara biohemičaru Centra za dijagnostiku i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

- Prati i primjenjuje procedure prema zahtjevima standarda-Laboratorijsko ispitivanje uzorka:
 - Provjerava valjanost uputa, vrši prijem uputa i uzorka za ispitivanje (ukoliko je raspoređen na prijemnom pultu)
 - Vrši uzorkovanje biološkog materijala (venske odnosno kapilane krvi) uz poštovanje procedure pravilnog uzimanja uzorka i obilježavanje uzorka poštujući sistem označavanja uzorka (zavisno od rasporeda)
 - Vrši analize na automatizovanim analizatorima, vrši automatsku i mikroskopsku analizu urina i druge analize koje spadaju u domen usluga koje laboratorija pruža
 - Vrši trijažu i centrifugiranje uzorka, poštujući proceduru pravilnog centrifugiranja uzorka (zavisno od rasporeda)
 - Vodi računa o potrebnom materijalu za rad i dostavlja zahtjev za trebovanje laboratorijskom tehničaru za sprovođenje kontrole kvaliteta rada, transporta i obrade materijala (za Centralnu laboratoriju), odnosno koordinatoru za terensko laboratorijsko uzorkovanje (za punktove/na terenu)
- Primjenjuje mjere koje obezbeđuju očuvanje kvaliteta uzorka od trenutka uzorkovanja do uništavanja uzorka (poštaje uslove čuvanja, transporta i rukovanja uzorcima, poštaje postupke prilikom manipulacije i ispitivanja)
- Vrši prvi stepen validacije laboratorijskih nalaza
- Vodi računa o pravilnom održavanju i rukovanju inventarom
- Vrši redovno dnevno i nedeljno održavanje aparata i vodi evidenciju o istom
- Vrši održavanje radnih površina na mjestu na kojem je raspoređen
- Vrši očitavanje i upisivanje vrijednosti temperature i vlažnosti vazduha radne sredine u Centru
- Vrši očitavanje i upisivanje vrijednosti temperature u frižiderima i zamrzivačima (u kojima se čuvaju reagensi, kontrolni i kalibracioni materijali)
- Uočava, evidentira i otklanja neusaglašenosti (ukoliko su iz svog domena nadležnosti) odnosno prijavljuje iste (ukoliko nisu iz svog domena nadležnosti) glavnom laboratorijskom tehničaru, laboratorijskom tehničaru za sprovođenje kontrole kvaliteta rada, transporta i obrade materijala odnosno koordinatoru za laboratorijsko terensko uzorkovanje (zavisno od domena nadležnosti)
- Obavještava dežurnog biohemičara o stanju aparata i eventualnom kvaru istih



- Dostavlja mjesечne izvještaje o broju neusaglašenih ispitivanja iz svog domena nadležnosti glavnom laboratorijskom tehničaru, laboratorijskom tehničaru za sprovodenje kontrole kvaliteta rada, transporta i obrade materijala odnosno koordinatoru za terensko laboratorijsko uzorkovanje (zavisno od domena nadležnosti)
- Primjenjuje nove metode ispitivanja
 - Poznaje informacione tehnologije sa priznatom certifikatom
 - Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa Centra, odnosno glavnog laboratorijskog tehničara.

B-3 CENTAR ZA RADILOŠKU DIJAGNOSTIKU

Redni broj 17. Doktor specijalista radiolog

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom u Centru za radiološku dijagnostiku.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja čitanje snimaka pojedinih dijelova skeleta lobanje lica, djelova kičme, sakrlijne regije, ostalog skeleta, lokalizacija stranog tijela, čitanje snimka toraksa, fluorogram pluća, snimka pluća za svaki pravac, medijastinuma, teleradiografija srca, hepatobilijarnog trakta, urogenitalnog trakta, urotrakta, mamografija, nativni snimak abdomena, radi UZ pregledе gornjeg abdomena, donjeg abdomena, kukova kod dojčadi, mekih tkiva, limfnih žljezda, štitne žljezde, vrata i dojki. Piše izvještaj na traženje izabranog doktora, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u okviru svoje struke po nalogu šefa Centra i direktora ustanove.

Redni broj 18. Rentgen tehničar

ULOGA: pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom izabranog doktora.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovornom radiologu Centra za Radilošku dijagnostiku i glavnoj sestri Doma zdravlja.

Redni broj 19. Strukovni medicinski radiolog/inženjer medicinske radiologije

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima izabranog doktora i pomaže u radu specijalisti radiologu

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovornom radiologu Centra za dijagnostiku i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Prijem pacijenata, provjera valjanosti uputnice, protokolisanje pacijenata, zakazivanje pregleda, redovno vođenje izvjestaja, prijavljuje kvar na RTG aparat, provjera aparata nakon otklonjenog kvara, vrši snimanja pojedinih djelova skeleta, lobanje, lica, pojedinih djelova kičme i sakroiličnih zglobova, snimanje ostalog skeleta odnosno kostiju, lokalizacija stranog tijela, snimanje ždrijela i grkljana, toraksa, fluorografija pluća, snimak pluća za svaki pravac, medijastinuma, teleradiografija srca, snimanje hepatobilijarnog trakta, urogenitalnog trakta, nativni snimak urotrakta, mamografija, nativni snimak abdomena, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog radiologa i glavne sestre doma zdravlja.

B 4 B-4a- CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE i Centar za suptpcionu terapiju

Redni broj 20. Doktor psihijatar.

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom izabranog doktora u Centar za mentalno zdravlje i sprovodi Vladinu strategiju unapređenja mentalnog zdravlja.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:



Psihijatrijski prvi i ponovni pregledi (sa ili bez uputnice), rad sa zavisnicima (individualni grupni, kao i preventivni i edukativni), psihoterapija (sa upotrebom klasičnih i specijalnih tehniki), grupni rad uključujući i radnu terapiju, edukacija građana, vođenje medicinske dokumentacije (evidencija, izvještaj specijaliste), vlastito usavršavanje i edukacija. Realizuje programe koje kandiduje Centar za mentalno zdravlje, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa Centra i direktora ustanove.

Redni broj 21. Psiholog

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa uputom izabranog doktora u Centar za mentalno zdravlje i sprovodi Vladinu strategiju unapredjenja mentalnog zdravlja.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Eksploracija ličnosti s poznatim i specijalnim tehnikama (djece i odraslih), testiranje nivoa inteligencije (djece i odraslih), grupna terapija zavisnika i bolesnika sa drugom psihijatrijskom simptomatologijom u timu, vođenje evidencije i medicinske dokumentacije, vlastita edukacija i edukacija drugih. Učestvuje u realizaciji programa koje kandiduje centar za mentalno zdravlje, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog psihijatra i direktora ustanove.

Redni broj 22. Socijalni radnik

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze u Centar za mentalno zdravlje i učestvuje u sprovođenju Vladine strategije unapredjenja mentalnog zdravlja.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Socijalna anamneza težih i hroničnih psihijatrickih bolesnika, vođenje evidencije socijalne anamneze, obilazak bolesnika po terenu, učestvovanje u grupnoj terapiji, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog psihijatra .

Redni broj 23. Medicinska sestra-tehničar za rad sa psihijatrom

Redni broj 24. Visoka medicinska sestra za rad sa psihijatrom

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze u Centar za mentalno zdravlje kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža psihijatar.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovornom psihijatru Centra za mentalno zdravlje i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Podrška i priprema pacijenata za pregled, humani postupak prema korisniku usluga u centru i njegovoj porodici, učestvuje u vođenju grupne i radne terapije u timu, organizovanje radno-okupacionih programa, uspostavljanje ranog kontakta sa porodicom bolesnika, odnosno sa članovima njegove radne i socijalne sredine, učestvuje u pripremi i edukaciji korisnika usluga i članova njegove porodice za rad u klubovima samopomoći i samozaštite, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni psihijatru i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, prijem naknada za usluge od pacijenata kada je to potrebno, i vođenje odgovarajućih računa (participacija i slično), pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama psihijatra, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjedivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog psihijatra i glavne sestre doma zdravlja.



B-5 CENTAR ZA DJECU SA POSEBNIM POTREBAMA

Redni broj 25. Doktor pedijatar.

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa ili bez uputa izabranog doktora u Centar za djecu sa posebnim potrebama i sprovodi Vladinu strategiju djece sa posebnim potrebama.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Preventivni rad: vođenje regionalnog riziko registra i saradnja na formiranju centralnog registra rizika, redovni i vanredni preventivni pregledi djece pod rizikom, redovni i vanredni preventivni pregledi djece sa smetnjama u razvoju i djece sa hendikepom, preventivno upućivanje na konsultativne preglede i dijagnostičke procedure (US, EEG, CT, NMR, laboratorijske pretrage), u cilju ranog otkrivanja i pravovremenog i adekvatnog liječenja očekivanih smetnji i komplikacija u ovoj populaciji djece, rad sa roditeljima-starateljima, vaspitačima, nastavnim osoblju, izabranim pedijatrima, osobama iz okruženja djece sa posebnim potrebama, sa opštom populacijom u smislu njihove stalne dodatne edukacije, stalna komunikacija sa ostalim regionalnim centrima i centrom u Institutu za djecu Podgorica, porodilištima, OIN u Podgorici, referentnim jedinicama za fizikalnu terapiju na primarnom nivou, svim neophodnim subspecijalistima koji čine prošireni tim u zavisnosti od zdravstvenih problema djeteta, vaspitačima, specijalnim pedagozima, nastavnim osobljem, socijalnim radnicima, lokalnom zajednicom, u cilju razmjene iskustava i holističkog pristupa djetetu, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa Centra i direktora ustanove.

Redni broj 26. Psiholog

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa ili bez uputa izabranog doktora u Centar za djecu sa posebnim potrebama i sprovodi Vladinu strategiju djece sa posebnim potrebama.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Eksploracija ličnosti s poznatim i specijalnim tehnikama (djece i odraslih), testiranje nivoa inteligencije (djece i odraslih), grupna terapija zavisnika i bolesnika sa drugom psihijatrijskom simptomatologijom u timu, vođenje evidencije i medicinske dokumentacije, vlastita edukacija i edukacija drugih. Učestvuje u realizaciji programa koje kandiduje centar za djecu sa posebnim potrebama, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog pedijatra.

Redni broj 27. Defektolog/Logoped

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze sa ili bez uputa izabranog doktora u Centar za djecu sa posebnim potrebama i sprovodi Vladinu strategiju djece sa posebnim potrebama.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Utvrđuje smetnje u govoru, organizuje logopedski rad sa djecom koja imaju govorne smetnje, korekcija i rehabilitacija djece sa patologijom verbalne komunikacije, korektivni rad na otklanjanju mucanja kod djece, rad na korigovanju čitanja i pisanja, rad na otklanjanju brzopletosti u govoru, savjetodavni rad sa roditeljima djece koja imaju govorne smetnje radi posebnog tretmana, rad sa nastavnicima radi upućivanja na primjenu adekvatnih postupaka prema djeci sa govornim smetnjama, saradnja sa psihologom i socijalnim radnikom i drugim stručnjacima u radu sa djecom sa posebnim potrebama, izrada adekvatne dokumentacije o djeci sa logopedskim smetnjama, planiranje i programiranje rada, saradnja sa stručnim institucijama, organizovanje stručno obrazovanje i usavršavanje, vođenje dokumentacije o svom radu, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u

kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog pedijatra.

Redni broj 28. Medicinska sestra-tehničar

Redni broj 29. Visoka medicinska sestra

ULOGA: Pružanje usluga pacijentima koji dolaze u Centar za djecu sa posebnim potrebama kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža pedijatar.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad odgovornom pedijatru Centra za djecu sa posebnim potrebama i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Podrška i priprema pacijenata za pregled, humani postupak prema korisniku usluga u centru i njegovoj porodici, učestvuje u vođenju grupne i radne terapije u timu, organizovanje radno-okupacionih programa, uspostavljanje ranog kontakta sa porodicom bolesnika, učestvuje u pripremi i edukaciji korisnika usluga i članova njegove porodice za rad u klubovima samopomoći i samozaštite, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni psihijatru i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, pomaganje u obuci pripravnika i drugog osoblja koji mogu biti angažovani u ordinaciji, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama pedijatra, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog pedijatru i glavne sestre doma zdravlja.

B-6 CENTRI ZA PREVENCIJU (Populaciono savjetovalište, Savjetovalište za mlade, Savjetovalište za reproduktivno zdravlje)

a) Populaciono savjetovalište

Redni broj 30. Medicinska sestra-tehničar za rad u savjetovalištu,

Redni broj 31. Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu

ULOGA: Pružanje usluga korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju- populaciono savjetovalište kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad nosiocu programa i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Preduzima sve radnje previđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, pripremanje izvještaja za naručioca programa, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu glavne sestre doma zdravlja.

b) Savjetovalište za mlade

Redni broj 32. Medicinska sestra-tehničar za rad u savjetovalištu,

Redni broj 33. Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu



ULOGA: Pružanje usluga korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju- populaciono savjetovalište kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad nosiocu programa i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Preduzima sve radnje previđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, pripremanje izvještaja za naručioca programa, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu glavne sestre doma zdravlja.

c) Savjetovalište za reproduktivno zdravlje

Redni broj 34. Medicinska sestra-tehničar za rad u savjetovalištu,

Redni broj 35. Visoka medicinska sestra za rad u savjetovalištu

ULOGA: Pružanje usluga korisnicima koji dolaze u Centar za prevenciju- populaciono savjetovalište kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koja se pruža u savjetovalištu

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad nosiocu programa i glavnoj sestri doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

Preduzima sve radnje previđene prihvaćenim programom, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni timu koji realizuje program i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vodenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, pripremanje izvještaja za naručioca programa, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade . Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu glavne sestre doma zdravlja.

B-7 CENTAR ZA EDUKACIJU I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

Redni broj 36. Rukovodilac Centra

ULOGA: obavljanje praktičnog dijela staža specijalizanata porodične medicine u oglednim ambulantama Edukativnog centra

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Koordinira rad svih zaposlenih u Edukativnom centru sa rukovodstvom Doma zdravlja i saradjuje sa Medicinskim fakultetom Univerziteta Crne Gore
- U okviru svoje struke, uzima aktivno učešće u edukaciji svih profila u Edukativnom centru;
- Kao nastavnik Medicinskog fakulteta rukovodi teorijskim dijelom nastave i isto maksimalno uskladjuje sa praktičnim dijelom koji se obavlja u Edukativnom centru;
- Poaže specijalizantima pri izradi domaćih zadataka, seminara, završnih radova, pri pisanju stručnih i naučnih radova;
- Radi na istraživanjima, projektima, priprema prezentacije iz CME, predavanja za pacijente, medije i drugo.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora ustanove.

Redni broj 37. Visoka medicinska sestra



ULOGA: koordinacija rada medicinskih sestara/tehničara u Centru

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad Rukovodiocu Centra

Opis poslova i radnih zadataka:

- Koordinacija u radu medicinskih sestara/tehničara /i koje rade u timu sa doktorima u oglednim ambulantama i medicinskih sestara/tehničara koji u Edukativnom centru odradjuju pripravnički staž.

- Priprema i provodi, u saradnji sa doktorima, CME za sve medicinske sestre/tehničare i ostale saradnike u Domu zdravlja Podgorica (kursevi, obuke, seminari, simpozijumi, simulacije...).

Obavlja i druge poslove i radne zadakte po nalogu Rukovodioca Centra.

C- JEDINICE ZA PODRŠKU

C-1 JEDINICA ZA PATRONAŽU

Redni broj 38. Visoka medicinska sestra,

Redni broj 39. Patronažna sestra-tehničar

ULOGA: Pružanje usluga korisnicima koji imaju pravo na patronažnu posjetu i po nalogu izabranog doktora, kao i povezanih aktivnosti kao podrška medicinskoj njezi koju pruža izabrani doktor.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad glavnoj sestri doma zdravlja i odgovornoj patronažnoj sestri.

Opis poslova i radnih zadataka:

Proučavanje i upoznavanje terenskog područje, saradnja u programiranju patronažne zaštite stanovništva na terenskom području, izvođenje stručne i tehničke pripreme za terenski rad, sagledavanje zdravstveno-socijalnog stanja, uslova i problema pojedinaca, porodice i zajednice, analiza zdravstvenog i socijalnog stanja, uslova i problema i interpretacija sagledanog stanja, sagledavanje potreba o patronažnoj zdravstvenoj njezi pojedinaca, porodice i zajednice. Izvođenje patronažne zdravstvene njege uključujući i njegu bolesnika u stanu-kući odnosno svih vrsta i stepena složenosti zdravstvene njege u stanu-kući. Izvođenje medicinsko-tehničkih postupaka u stanu-kući u okviru ovlašćenja, a po nalogu izabranog doktora, njega babinjare u stanu i praćenje njenog psihofizičkog stanja (krvarenje, dojenje, psihičko stanje), zbrinjavanje novorođenčeta (prvo kupanje, previjanje pupka, vaganje), zdravstveno vaspitni rad sa porodiljama, ishrana i njega odojčeta, održavanje higijene, oblaćenje, dojenje, priprema i slanje izvještaja o stanju babinjara i novorođenčadi, vođenje propisane evidencije, patronažna posjeta kod hroničnih bolesnika i osoba sa invaliditetom, izvođenje individualne i grupne zdravstvene njege, dokumentovanje patronažne zdravstvene njege, analiza sagledanih socijalnih uslova na određenom terenu sa izvještavanje i predlaganjem mjera za poboljšanje zdravstveno socijalnih uslova, održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izvještaji i korespondencija treba da budu dostupni patronažnoj sestri i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vodenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahtjeve upućene preko telefona, pripremanje izvještaja za dom zdravlja, Institut za zdravljie ili pravnim vlastima, po instrukcijama glavne sestre doma zdravlja, nadgledanje osoblja zaduženog za čišćenje, održavanje i obezbjeđivanje sigurnosti objekat, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu glavne sestre doma zdravlja i odgovorne patronažne sestre.

C-2 JEDINICA ZA FIZIKALNU TERAPIJU PRIMARNOG NIVOA

Redni broj 40. Fizioterapeut



ULOGA: Pružanje usluga korisnicima po nalogu izabranog doktora.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad glavnoj sestri doma zdravlja i odgovornom fizioterapeutu.

Opis poslova i radnih zadataka:

Sprovođenje fizioterapeutskih postupaka-dijagnostički postupci unutar područja rada uzimanje funkcionalnog statusa, mjerjenje obima pokreta, mjerjenje mišićne snage, testiranje motorne funkcije, praćenje postignutih terapijskih efekata, mjerjenje intenziteta i ekstenziteta izvođenje, sprovođenje masaže, primjena termoterapijskih postupaka, aplikacija osnovne terapeutske tehnike u elektroterapiji, učestvovanje u sprovođenju specijalnih kinezi terapijskih postupaka Bobatha i Vojte, vodenje grupnih vježbi prema programu, izvođenje osnovnih aktivnosti u kinezi terapiji primjenjujući pasivni, forsirani i relaksirani pokret-asistencija pri izvođenju aktivno potpomognutih pokreta i vježbi uz otpor, postavljanje ortopedskih pomagala i upućivanje bolesnika u njihovo korišćenje i održavanje, pomaganje bolesnicima u "školi hoda", održavanje medicinske evidencije (ručno ili kompjuterski), efikasno čuvanje i pronalaženje podataka, sva evidencija, izveštaji i korespondencija treba da budu dostupni fizioterapeutima i drugim zdravstvenim radnicima po potrebi, vođenje propisane medicinske evidencije i dokumentacije, čuvanje opreme, potrošne robe i kancelarijskog materijala, prijem i odgovaranje na zahteve upućene preko telefona, pripremanje izveštaja za dom zdravlja, Institut za zdravlje ili pravnim vlastima, po instrukcijama glavne sestre doma zdravlja, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade. Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu odgovornog fizioterapeuta i glavne sestre doma zdravlja.

C-3 JEDINICA ZA SANITETSKI TRANSPORT

Redni broj 41. Vozač u timu izabranog doktora

ULOGA: Pružanje usluga korisnicima po nalogu izabranog doktora i po nalogu direktora doma zdravlja

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad izabranom doktoru, glavnoj sestri doma zdravlja i odgovornom vozaču u jedinici za sanitetski prevoz.

Opis poslova i radnih zadataka:

Vrši sanitetski prevoz pacijenata, prevozi pacijente koji imaju izabranog doktora do zdravstvene ustanove i nazad, pomaže pacijentu kod ulaska u sanitetsko vozilo, prevozi pacijente u SB Dobrata, SB Brezovik i Institut dr Simo Miločević, obavlja po potrebi dovoz krvi, medicinskog materijal iz centralnog magacina do punktova, vodi evidenciju o predjenoj kilometraži i utrošnji goriva, priprema vozilo za tehnički pregled i registraciju, održava higijenu vozila i materijalno odgovra za stanje i kompletnost vozila i opreme i u njemu. Obavlja i druge poslove u skladu sa stučnom spremom po nalogu rukovodioca Jedinice i direktora ustanove.

E- SPECIJALISTIČKE AMBULANTE

E-1 AMBULANTA ZA INTERNU MEDICINU

Redni broj 42. Doktor internista

ULOGA: Pruža usluge pacijentima izabranog doktora

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši preglede, obrade i lečenja bolesnika u okviru svoje specijalnosti;
- obavlja konsultativne preglede na zahtev drugih specijalista u cilju pružanja kompletnej zdravstvene zaštite;
- upućuje bolesnika na druge konsultativne preglede
- odgovoran je za vodjenje propisane zdravstvene dokumentacije, evidencije i izveštaja;



- vrši kardiološke internističke preglede pacijenata po upitu izabranog ljekara, postavlja dijagnozu i obavlja odgovarajuće lečenje;
 - obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora ustanove.

Redni broj 43. Medicinska sestra tehničar

Redni broj 44. Visoka medicinska sestra

ULOGA: pružanje usluga pacijentima i stučna pomoć doktoru specijalisti

ORGANIZACIONA OGDOVORSNOST: Odgovora za svoj rad doktoru internisti i glavnoj sestri doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

vrši prihvatanje pacijenata i pripremu medicinske dokumentacije.

- vodi dnevne i tekuće evidencije rada i propisanu medicinsku dokumentaciju;
 - priprema materijal i vrši sterilizaciju instrumenata;
 - radi na zdravstvenom vaspitanju građana;
 - pomaže doktoru kod pregleda i intervencija;
 - odgovorna je za ispranost aparata kojima radi (EKG i dr.);
 - stara se o snadbjevenosti materijalom i o čistoći prostora za rad;
 - odgovorna je za blagovremeno dostavljanje izveštaja nadležnim;
 - radi i druge poslove shodno stručnoj spremi po nalogu načelnika ambulante i glavne sestre Doma zdravlja.

E-2 AMBULANTA ZA OFTALMOLOGIJI

Redni broj 45. Specijalista oftalmolog

Redni broj 46. Visoka medicinska sestra

D- OSTALE DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA

D-1 CENTAR ZA MEDICINU RADA

Redni broj 47. Doktor specijalista medicine rada

ULOГA: Пружанje специфичних медицинских услуг

ORGANIZACIJSKA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj zad. direktoru doma zdravstva

Opis poslova i radnih zadataka:

- pregledi radnika po osnovu uslova rada, radnih mesta, sistematski pregledi radnika,
 - pregledi za izdavanje ljekarskih uvjerenja za rad, vozače svih kategorija vozila, odobrenje za posjedovanje oružja, stupanje u brak, za školovanje, sud, pomorska ljekarska uvjerenja i sl.,
 - ispitivanje uticaja štetnih pojava na rad,
 - učestvuje u procjeni rizika na poslovima i u radnoj okolini prilikom sastavljanja akta o procjeni rizika,
 - upoznaje zaposlene sa rizicima po zdravljie koji su povezani sa njihovim radom i obavlja poslove zdravstvenog vaspitanja zaposlenih,
 - utvrđuje i ispituje uzroke nastanka profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom,
 - ocjenjuje i utvrđuje posebne zdravstvene uslove koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mjestu, u procesu rada ili za upotrebu, odnosno rukovanje određenom opremom za rad,
 - vrši prethodne i periodične ljekarske pregledе zaposlenih u skladu sa propisima o zaštiti na radu,
 - izdaje izvještaj o ljekarskom pregledu o ispunjavanju zdravstvenih uslova rada na radnom mjestu sa povećanim rizikom.



- sprovodi zdravstvenu zaštitu profesionalno oboljelih zaposlenih,
- organizuje prvu pomoć, spašavanje i evakuaciju u slučaju povređivanja zaposlenih ili havarija,
- utvrđuje uzroke nastanka invalidnosti zaposlenih na radu i predlaže mјere za njihovo otklanjanje,
- učestvuje u procesu profesionalne rehabilitacije i daje savjete pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema preostaloj zdravstvenoj sposobnosti,
- predlaže poslodavcu mјere za poboljšanje zdravlja zaposlenih, a posebno onih koji su izloženi povećanim opasnostima od povreda na radu ili oštećenja zdravlja,
- savjetuje poslodavca u izboru i testiranju novih sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu sa aspekta zaštite zdravlja zaposlenih,
- učestvuje u analizi povreda na radu, bolesti u vezi sa radom i profesionalnih oboljenja i o tome vodi odgovarajuću evidenciju,
- obavlja druge poslove i ovlašćenja u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima, aktima lokalne samouprave, Doma zdravlja, sporazumima i ugovorima i po nalogu direktora u skladu sa svojom specijalnošću.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu rukovodioca Centra i direktora doma zdravlja.

Redni broj 48. Psiholog

ULOGA: pružanje usluga psihološke medicinske zaštite

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Učestvuje u obezbjeđivanju potrebnih uslova rada, u saradnji sa ostalim zdravstvenim radnicima procesa rada i ukupne primarne zdravstvene zaštite u Ustanovi;
- Učestvuje u planiranju psihološke medicinske zaštite u saradnji sa ostalim zdravstvenim radnicima procesa rada ukupne primarne zdravstvene zaštite u Ustanovi;
- Organizuje i vrši medicinsku zaštitu iz oblasti psihologije, uz primjenu savremenih psiholoških i psihodijagnostičkih sredstava i metoda, dijagnostike i terapije stručnom radu sa pacijentima i drugim korisnicima usluga ambulante.
- Vrši prijem i pregled pacijenata i drugih korisnika usluga na psihološki pregled i po potrebi određuje eventualno druge dijagnostičke postupke, u cilju postavljanja dijagnoze i izdavanja nalaza i mišljenja;
- Daje nalaz i mišljenje o radnoj i drugoj sposobnosti pacijenata i drugih korisnika usluga Centra, u cilju određivanja sposobnosti , iz oblasti psihologije;
- Obavlja i sprovodi sistematske i kontrolne preglede pacijenata i drugih korisnika usluga Centra i pruža druge usluge iz oblasti rada psihologa u slučaju potrebe vještačenja i davanja konzilijskih usluga.
- Vrši psihološke preglede, testiraju i intervjuje radi utvrđivanja eventualnih psiholoških kontraindikacija u obavljanju poslova na datom radnom mjestu.
- Daje individualne savjete pacijentima, saradnicima i drugim korisnicima usluga Centra.
- Obavlja i druge poslove iz oblasti svoje struke, po nalogu direktora ustanove

Redni broj 49. Doktor specijalista oftalmolog

ULOGA: pružanje usluga oftalmološke medicinske zaštite

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja



Opis poslova i radnih zadataka:

- Učestvuje u obezbjeđivanju potrebnih uslova rada, u saradnji sa ostalim zdravstvenim radnicima procesa rada i ukupne primarne zdravstvene zaštite u Ustanovi;
- Učestvuje u planiranju oftalmološke medicinske zaštite u saradnji sa ostalim zdravstvenim radnicima procesa rada ukupne primarne zdravstvene zaštite u Ustanovi;
- Organizuje i vrši medicinsku zaštitu iz oblasti oftalmologije, uz primjenu savremenih oftalmoloških i dijagnostičkih sredstava i metoda, dijagnostike i terapije stručnom radu sa pacijentima i drugim korisnicima usluga Centra.
- Vrši prijem i specijalističke preglede (prve i kontrolne) ;
 - Daje nalaz i mišljenje o radnoj i drugoj sposobnosti pacijenata i drugih korisnika usluga Centra, u cilju određivanja sposobnosti , iz oblasti oftalmologije;
 - Obavlja i sprovodi sistematske i kontrolne preglede pacijenata i drugih korisnika usluga Centra i pruža druge usluge iz oblasti rada oftalmologa u slučaju potrebe vještačenja i davanja konzilijskih usluga.
 - Vrši oftalmološke preglede, i sprovodi druge dijagnostičke postupke, neophodnih za utvrđivanje eventualnih kontraindikacija na datom radnom mjestu.
 - Daje individualne savjete pacijentima, saradnicima i drugim korisnicima usluga Centra.
 - Obavlja i druge poslove iz oblasti svoje struke, po nalogu direktora doma zdravlja.

Redni broj 50. Medicinska sestra

Redni broj 51. Visoka medicinska sestra

ULOГA: pružanje usluga specifične zdravstvene zaštite kao stručna pomoć i podrška specijalisti medicine rada

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara doktoru specijalisti i glavnoj sestri Doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

- U dogovoru sa ljekarom planira, organizuje i učestvuje u vršenju prethodnih periodičnih pregleda radnika u domenu svoje stručne spreme,
- Pomaže specijalisti medicine rada u analizi kontrolnih i periodičnih pregleda,
- pomaže specijalisti koji vrši preglede u cilju izdavanja ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za zapošljavanje.
- pomaže specijalisti oko pregleda kandidata za vozače motornih vozila i oko izdavanja ljekarskih uvjerenja sa posebnim uslovima rada (vrši pregled vida, audiometriju i spirometriju),
- vrši uredno vođenje evidencije svih izvršenih pregleda
- pažljivo vodi i čuva medicinsku dokumentaciju o izvršenim pregleđima,
- obavlja i druge poslove iz domena svoje stručne spreme po nalogu ljekara specijaliste i glavne sestre doma zdravlja.

D-2 CENTAR ZA MEDICINU SPORTA

Redni broj 52. Doktor specijalista medicine sporta

ULOГA: Pružanje usluga sportske medicine na osnovu pojedinačnih potreba građana ili po nalozima poslodavaca na osnovu sklopljenih ugovora

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši predhodne i periodične preglede sportista po nalozima poslodavca,
- daje mišljenje o zdravstvenom stanju pregledanih i ocjenjuje radnu sposobnost,
- vrši analize kontrolnih i periodičnih pregleda,
- vrši pregled u cilju izdavanja ljekarskih uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti sportista,
- stara se i odgovoran je za uredno vođenje evidencije i dokumentacije o izvršenim pregleđima,
- obavlja i druge poslove iz domena svoje stručne spreme po nalogu direktora doma zdravlja.



Redni broj 53. Medicinska sestra
Redni broj 54. Visoka medicinska sestra

ULOГA: pružanje usluga, kao stručnu pomoć i podršku specijalisti sportske medicine

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za rad specijalisti sportske medicine i glavnoj sestri doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- U dogovoru sa ljekarom planira, organizuje i učestvuje u vršenju prethodnih periodičnih pregleda sportista u domenu svoje stručne spreme,
- Pomaže specijalisti sportske medicine u analizi kontrolnih i periodičnih pregleda,
- pomaže specijalisti koji vrši pregled u cilju izdavanja ljekarskih uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti.
- vrši uredno vođenje evidencije svih izvršenih pregleda,
- pažljivo vodi i čuva medicinsku dokumentaciju o izvršenim pregledima,
- obavlja i druge poslove iz domena svoje stručne spreme po nalogu ljekara specijaliste i glavne sestre doma zdravlja.

G- MANADŽMENT I ADMINISTRARIVNO TEHNIČKI POSLOVI

G-a Menadžment

Redni broj 55. Direktor

ULOГA: Organizovanje i vođenje poslovanje doma zdravlja.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad Odboru direktora Doma zdravlja.

- predlaže Odboru direktora donošenje opštih akata,
- organizuje i vodi poslovanje i samostalno donosi odluke koje su van nadležnosti Odbora direktora,
- Preduzima mјere u cilju sprovodenja Plana i Programa rada i razvoja Doma zdravlja;
- Predlaže Odboru direktora donošenje i usvajanje Finansijskog plana, Finansijskih iskaza i Finansijskih izvještaja;
- odlučuje o solidarnim pomoćima subjektima izvan Doma zdravlja, u okviru raspoloživih sredstava za tu namjenu;
- razmatra predloge sindikalne/ih organizacija u vezi sa ostvarivanjem prava zaposlenih i njihovog materijalnog položaja;
- predstavlja i zastupa Dom zdravlja i odgovoran je za zakonitost rada i finansijsko poslovanje, kao i primjenu odgovarajućih tehnologija u pružanju zdravstvene zaštite;
- odlučuje o službenom putovanju u zemlji i inostranstvu;
- utvrđuje mјere i donosi odluke na unapređenju uslova radne sredine;
- izvršava odluke Ministarstva zdravlja i Odbora direktora;
- bira i razrješava lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima;
- vrši izbor lica u radni odnos i zaključuje sa njima ugovor o radu;
- predlaže organizaciju i sistematizaciju radnih mјesta;
- vrši raspoređivanje zaposlenih na utvrđena radna mјesta;
- imenuje i razrješava članove komisija i drugih stalnih i povremenih tijela u Domu zdravlja;
- organizuje i osigurava radnu disciplinu;
- donosi Plan javnih nabavki;
- odlučuje o prigovorima učesnika u postupku javnog nadmetanja, odnosno postupku prilikom prikupljanja ponuda;
- odlučuje o rasporedu radnog vremena, u skladu sa aktom Ministarstva i Odlukom o radnom vremenu Doma zdravlja;



- stara se o unapređenju, osavremenjavanju metoda stručnog rada, tehnologijama stručnog usavršavanja zaposlenih;
- podnosi pisani izveštaj Ministarstvu zdravlja Crne Gore i Odboru direktora poslovanju, najmanje jednom godišnje;
- vrši nalogodavnu i kontrolnu funkciju u izvršavanju finansijskog plana i poslovanja i stara se o racionalnom korišćenju sredstava;
- vodi postupak i izriče mјere za povrede radnih obaveza zaposlenih, ukoliko za to nije, putem punomoćja, ovlastio drugog zaposlenog;
- organizuje unutrašnji nadzor nad stručnim radom Doma zdravlja;
- razmatra izveštaj o unutrašnjem nadzoru nad stručnim radom;
- u ime i za račun Doma zdravlja zaključuje ugovore, u skladu sa zakonom;
- odlučuje o pravima i obavezama zaposlenih iz rada i po osnovu rada, ukoliko za to nije, putem punomoćja, ovlastio drugo zaposleno lice;
- odlučuje po zahtjevu zaposlenog za obezbjeđenje ostvarivanja prava iz rada i po osnovu rada, u skladu sa zakonom;
- daje naloge za izvršavanje poslova i zadataka u Domu zdravlja u vrijeme štrajka, kojim se obezbjeđuje nesmetano funkcionisanje vitalnih funkcija Doma zdravlja Podgorica;
- donosi odluke i obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Doma zdravlja.

Redni broj 56. Pomoćnik direktora

ULOГA: Pomaže direktoru doma zdravlja u obavljanju poslova rukovodjenja .

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru dom zdravlja.

Izvršava sve poslove i radnje koje su odredene od strane direktora doma zdravlja, a u skladu sa Statutom i drugim pravnim aktima doma zdravlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade.

Redni broj 57. Glavna sestra

ULOГA: Organizovanje i vodenje poslovanje doma zdravlja u dijelu koji se odnosi na rad medicinskih sestara.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Pomaže direktoru u sprovodenju zadataka organizacione priorode i neposredno usmjerava rad svih organizacionih cjelina, odgovara za kvalitet i efikasnost u saradnji sa timovima, kontroliše kvalitet i efikasnost stručnog rada medicinskih sestara sa visokom, višom i srednjom spremom te radnika na održavanju objekata, vrši stručni nadzor i daje predloge za rješavanje postojećih problema, stara se o blagovremenom pribavljanju rasporeda rada, rada u smjenama, plana korišćenja godišnjih odmora, evidencija odsutnosti, bolovanja, brine se za radnu disciplinu radnika nad kojima vrši nadzor i koordinaciju rada, brine se o higijeni, čistoći i kućnom redu u domu zdravlja, učestvuje u izradi plana rada, plana stručnog usavršavanja, programa perspektivnog razvoja mreže kadrova i opreme, učestvuje u radu stručnog kolegijuma, sagledava potrebe organizacionih cjelina u odgovarajućoj opremi, inventaru, zaštitnoj i radnoj odjeći, raznom potrošnom i drugom materijalu, te na bazi realne potrošnje sačinjava predloge plana nabavke, vrši kontrolu i sačinjava periodične izvešaje o potrošnji lijekova, medicinskih sredstava i sanitetskog materijala, organizuje i sprovodi godišnji popis, vodi brigu da zdravstveni radnici nad kojima vodi nadzor imaju pravilan odnos prema bolesnicima i drugim građanima, daje predlog za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika nad kojima vrši nadzor, organizuje rad pripravnika, te kontroliše provedeni pripravnički staž medicinskih radnika sa srednjom i višom stručnom spremom, redovno održava kratke sastanke sa sestrama u izabranim timovima, vodi evidenciju o broju izdatih recepata i

obavljenih pregleda za sve organizacione cjeline, brine se o ispravnosti medicinskih drugih aparata, snadbjevenosti sitnim instrumentima i laboratorijskim materijalom, poznaje informacione tehnologije sa priznatim certifikatom, a naročito aplikacija u kojima rade druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora.



Redni broj 58. Službenik za odnose sa javnošću

ULOГA: praćenje komunikacije sa javnošću

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja.

Opis poslova i radnih zadataka:

- svakodnevno prati štampu i domaće vijesti
- brine se o redovnom ažuriranju podataka na web stranici ustanove
- vodi i ažurira evidenciju o medijima, pruža pomoć novinarima prilikom press konferencija;
- priprema dokumentaciju za menadžment i druge zaposlene, a u vezi sa odnosima sa javnošću;
- vrši fotografiranje i elektronsku obradu za potrebe ustanove;
- priprema saopštenja za javnost uz predhodnu saglasnost direktora;
- priprema promotivne materijale;
- sastavlja odgovore na upite novinara i piše članke o osnovnim aspektima rada ustanove;
- sačinjava tekstove u saradnji sa nadležnom organizacionom jedinicom za web stranicu ustanove
- priprema izveštaje o promotivnim aktivnostima ustanove;
- zaprima i distribuira materijale u elektronskoj formi, koji se odnose na komunikaciju sa javnošću;
- kontaktira sa predstavnicima domaćih i stranih sredstava javnog informiranja;
- organizuje press konferencije Doma zdravlja;
- obavlja poslove službenika za informisanje u skladu sa zakonom o slobodi pristupa informacijama;
- po nalogu direktora istupa u ime Doma zdravlja u javnosti i medijima,
- analizira izveštavanje medija od značaja za ustanovu.
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu direktora doma zdravlja.

Redni broj 59. Poslovni sekretar/sekretarica

ULOГA: Planira dnevne aktivnosti direktora.

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- prima telefonske pozive i u dogovoru sa direktorom zakazuje prijem staraka.
- prikuplja, uredjuje, priprema i kontroliše podatke neophodne za izradu projekata,
- pravovremeno prosledjuje potrebne informacije direktoru, saradnicima ili poslovnim partnerima;
- vodi korespondenciju po nalogu direktora, izradjuje sližbene zabilješke iz djelokruga rada;
- vrši evidenciju sastanka, rokova i obaveza direktora, odgovara na direktnе ili telefonske upite i e mail pošte i vodi evidenciju o tome,
- izveštava direktora o stanju i problemima u vršenju planiranih poslova i predlaže preuzimanje potrebnih mera za njihovo rešenje;
- Priprema informacije i piše poslovne dopise prema dobijenim uputstvima za potrebe direktora.
 - obavlja poslove protokola koji se odnose na aktivnosti direktora;
 - obavlja pisano korespondenciju za potrebe direktora; Obavlja i druge poslove koji su srodni sa predviđidnjim poslovima
- obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom iz djelokruga svog rada po nalogu direktora doma zdravlja.



G-ab STRUČNO LICE ZA ZAŠTITU I ZDRAVLJE NA RADU

Redni broj 60. Stručno lice za zaštitu i zdravlje na radu

ULOГA: Sprovodi mjere zaštite i zdravlja na radu

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- savjetuje poslodavca pri planiranju, izboru i održavanju sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu;
- savjetuje poslodavca kod opremanja i uređivanja radnog mesta, uzimajući u obzir i uslove radne sredine;
- učestvuje u izradi stručne podloge za akt o procjeni rizika;
- organizuje prethodna i periodična ispitivanja uslova radne sredine (hemijskih, fizičkih i bioloških štetnosti, mikroklima i osvijetljenosti);
- organizuje periodične pregledе i ispitivanja sredstava za rad, električnih i drugih instalacija;
- predlaže mјere za poboljšanje uslova rada, naročito na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, odnosno povećanim rizicima;
- na svim poslovima kod poslodavca prati primjenu mјera zaštite i održavanja sredstava za rad i sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu u ispravnom stanju;
- obezbjeđuje uputstva za bezbjedan rad i kontrolše njihovu primjenu;
- prati stanje u vezi sa povredama na radu i profesionalnim bolestima, kao i bolestima u vezi sa radom, učestvuje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izvještaje sa predlozima mјera za poslodavca;
- priprema i učestvuje u osposobljavanju zaposlenih za bezbjedan rad;
- predlaže mјeru zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstva za rad, u slučaju kada utvrdi neposrednu opasnost po život ili zdravlje zaposlenog, o čemu odmah obavještava poslodavca i predstavnika zaposlenih;
- neposredno sarađuje i koordinira po svim pitanjima iz oblasti zaštite i zdravlja na radu sa ovlašćenom ustanovom za zdravstvenu zaštitu zaposlenih;
- vodi i stara se o evidencijama iz zaštite i zdravlja na radu;
- Obavlja i druge poslove iz domena svoje struke po nalogu direktora doma zdravlja.

G-b SLUŽBA ZA FINANSIJSKO EKONOMSKO POSLOVE

Redni broj 61. Šef službe za finansijsko – ekonomске poslove

ULOГA: Organizuje i rukovodi finansijsko-ekonomске poslove u domu zdravlja

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis posla i radnih zadataka:

- Organizuje rad i rukovodi knjigovodstvom Doma zdravlja
- Brine o blagovremenom dostavljanju periodičnih obračuna, završnog računa i drugih izvještaja koji se dostavljaju organima upravljanja
- Vodi brigu o finansijama
- Prati, proučava i primjenjuje propise čija je primjena obavezna
- Daje i supotpisuje naloge za isplatu sa svih računa
- Pazi na rokove iz rokovnika za dostavljanje knjigovodstvene i druge dokumentacije za knjigovodstvo i po istom, a na osnovu potrebe preduzima potrebne mјere konsultujući se sa direktorom
- Vodi brigu o knjigovodstvenoj arhivi
- Sarađuje u organizacionom pogledu sa direktorom,
- Proučava i prati propise iz oblasti stručne literature koja se odnosi na finansijsko-knjigovostveno poslovanje



- Pružanje informacija i raznih pojašnjenja organu upravljanja i rukovođenja u ustanovi
- Izrada specifikacija ukupnog prihoda na nivou doma zdravlja
- Pružanje instrukcija i objašnjenja članovima popisnih komisija prilikom popisa imovine doma zdravlja
- Pripriema dokumentaciju i zahtjeve za kompenzacije
- Izrada kvartalnih izvještaja na propisanim obrascima
- Vrši kontrolu o srađenju i usaglašavanju stanja analitičkih knjigovostvenih evidencija(analitika kupaca, dobavljača i dv.analit.evidencijajsa izradom zapisnika kod poslovnog parnera
- Izrada izvještaja uz periodični obračun i završni račun
- Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme, a po nalogu direktora doma zdravlja

Redni broj 62. Knjigovođa glavne knjige, analitičar kupaca i dobavljača

ULOГA: Vođenje glavne knjige i analitike

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu racunovodstva

Opis poslov i radnih zadataka:

- Vodi glavnu knjigu Doma zdravlja i knjiži kompletну finansijsku dokumentaciju
- Usaglašava iskazana stanja u finansijskom knjigovodstvu sa stanjem u analitici
- Radi periodične obračune i završni račun
- U skladu sa izmjenama kontnog plana otvara, knjiži i zaključuje kartice glavne knjige
- Knjiži kupce i dobavljače
- Brine o naplati računa
- Šalje izvode otvorenih stavki, brine o čuvanju i odlaganju dokumentacije
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa računovodstva.

Redni broj 63. Obračunski radnik, blagajnik i likvidator

ULOГA: obračunava zarade, podiže gotovinu i vrši likvidaciju računa

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu računovodstva.

Opis poslova i radnih zadataka:

- Obračunava plate radnika, doprinose i ostale obaveze na plate, obračunava naknade za rad radnika i spoljnih saradnika po osnovu privremenih i povremenih poslova
- Izdaje potvrde o platama i ostalim primanjima
- Knjiži plate i obustave po svim vrstama kredita
- Vodi evidenciju podataka o utvrđenoj plati i stažu osiguranja
- Usaglašava stanja po obračunu sa glavnom knjigom
- Vodi knjigu ulaznih računa, kontroliše i likvidira ulazne fakture i ulaze robe
- Prima,kontroliše i likvidira putne naloge, blagajnu, blokove gotovinskih naplata, obračun plata
- Vodi knjigu blokova gotovinske naplate i knjigu putnih nalogu, podiže i isplaćuje akontacije, prima i isplaćuje gotovinu, obračunava i isplaćuje naknade prema pravilnicima i odlukama
- Brine o plaćanju računa prema dobavljačima i kontroliše izvode banke
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa računovodstva.

Redni broj 64. Knjigovođa osnovnih sredstava i sitnog inventara, materijalno knjigovodstvo i fakturista

ULOГA: Knjiženje osnovnih sredstava, materijalno knjigovodstvo i fakturisanje



ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu računovodstva doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

Knjiži osnovna sredstva i sitan inventar

- Priprema popisne liste osnovnih sredstava, sitnog inventara i materijala
- Osigurava imovinu Doma zdravlja, prijavljuje štetu i nastale kvarove
- Isknjižava rashodovana, otuđena i prodata O.S i vrši otpis sitnog inventara u skladu sa propisima
- Knjiži analitiku kompletног materijala po vrstama, knjiži trebovanja i utroške materijala
- Usaglašava stanja na analitičkim kontima sa finansijskim računovodstvom
- Obračunava i iskazuje razlike u knjigovodstvenom i popisnom stanju
- Priprema, kompletira i obraduje fakture usluga date osiguranicima
- Vrši prefakturisanje vraćenih računa i rješava sporne fakture
- Brine o čuvanju i odlaganju knjigovodstvene dokumentacije
- Obavlja i druge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu šefa računovodstva.

Redni broj 65. Referent za obezbjeđivanje ljekova i sanitetskog materijala

ULOGA: Obezbeđenje ljekova i sanitetskog materijala za cijelokupnu ustanovu

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad glavnoj sestri doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši prijem robe- ljekova , medicinskih sredstava, sanitetskog materijala , količinski provjerava, sravnjava sa dostavnicom i vrši njen adekvatan smještaj,
- provjerava ispravnost, količinu i rok upotrebe pri prijemu,
- stara se o adekvatnom načinu čuvanja , skladištenja, i rasporeda ljekova.
- Vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i evidenciju o izdatim količinama robe ;
- vrši knjigovodstveno srasravnjuje stanje zaliha sa službom za finansijsko-ekonomske poslove

Obavlja i druge poslove po nalogu šefa računovodstva i glavne sestre doma zdravlja.

Redni broj 66. Službenik za javne nabavke

ULOGA: prati javnu nabavku za potrebe ustanove

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: za svoj rad odgovara direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Organizuje i prati izvršenje i izradjuje planove rada u oblasti javnih nabavki,
- Prikuplja, uređuje i kontroliše podatke neophodne za sprovodjenje javnih nabavki;
- učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, kontroliše ispravnost dokumentacije i sprovodi postupak javne nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, kao i o nabavkama na koje se ovaj zakon ne primjenjuje;
- sprovodi, prati i proučavai druge propise koji se odnosi na postupak javnih nabavki;
- vodi evidenciju o javnim nabavkama prema godišnjem planu i sačinjava izvještaje;
- vodi evidenciju o sprovedenim kontrolama i prati izvršenje i realizaciju preporuka datih u sprovedenim kontrolama;
- učestvuje u postupcima javnih nabavki kao član komisije;
- priprema ugovore i vodi evidenciju o zaključenim ugovorima,
- izradjuje izvještaje o realizovanim javnim nabavkama i donacijama i dostavlja ih nadležnim organima;
- stara se o objavljivanju javnih poziva, odluka, obaveštenja na „Portalu javnih nabavki” ;
- obavlja i druge poslove u okviru djelokruga svog rada, po nalogu direktora doma zdravlja.

Redni broj 67. Službenik za plan i analizu



ULOGA: Prikupljanje, pripremanje, sređivanje, sistematizovanje i analiziranje svih podataka pokazatelja za izradu planova, programa i analiza, rada i poslovanja ustanove
ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu Službe za finansijske ekonomiske poslove doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- izadjuje planove za rad medicinskih i nemedicinskih organizacionih jedinica ; Izradjuje godišnji Plan rada sa definisanim obimom usluga, po utvrđenoj metodologiji Programa , na osnovu potreba populacionih grupa za zdravstvenom zaštitom i isti dostavlja Fondu za zdravstveno osiguranje CG;
- učestvuje u izradi planova razvoja i programa razvoja;
- izadjuje godišnje planove rada doma zdravlja
- učestvuje u izradi planova razvoja i programa razvoja;
- izadjuje godišnje planove rada po strukturi usluga i službama;
- prati i analizira izvršenje planova rada;
- izradjuje i dostavlja stručnim službama na nivou grada periodične izveštaje o radu;
- priprema i obezbedjuje cenovnike za izvršenje zdravstvenih usluga;
- prati propise i stručnu literaturu;
- Obavlja i druge poslove shodno svojoj struci po nalogu šefa Službe za finansijsko-ekonomiske poslove .

Redni broj 68. Magacioner skladištar

ULOGA: Vrši prijem, skladištenje i distribuciju nemedicinske opreme
ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu računovodstva

Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši prijem i izdavanje robe u skladištima doma zdravlja,
- kontrolu primljene robe i kontrolu pri izdavanju robe;
- Sačinjava zapisnik o ispravnosti ili oštećenju robe i ambalaže, utvrđuje manjkove i viškove robe,
- vrši razvrstavanje i smještaj robe;
- izdaje robu na osnovu trebovanja i druge dokumentacije;
- vrši usklađivanje evidencije sa knjigovodstvom;
- vodi skladišne evidencije, izrađuje zapisnike o ispravnosti robe;
- vodi evidenciju o stanju zaliha i ambalaži;
- sačinjava izvještaj o zalihamu; vrši povremeni pregled robe i skladišta;
- učestvuje u sprovođenju dezinfekcije i deratizacije prostora;
- Obavezan je da prati i primjenjuje zakonske propise iz domena svoje struke i poznaje rad na računaru.
- Obavlja i druge poslove vezane za magacinsko poslovanje i skladištenje robe koje mu odredi šef službe i direktor ustanove.

G-c SLUŽBA ZA PRAVNO - KADROVSKE POSLOVE

Redni broj 69. Sekretar za pravne i kadrovske poslove

ULOGA: Organizuje i rukovodi pravno-kadrovske poslove u domu zdravlja
ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Prati pravne propise i stručnu literaturu iz pojedinih oblasti radnog zakonodavstva, za određene grane i oblasti prava
- Daje pravna mišljenja, tumačenja i instrukcije za sprovođenje i primjenu pravnih propisa
- Daje pravne savjete i pruža pravnu pomoć organima upravljanja i rukovođenja



- Izrađuje nacrte, predloge i konačne akte, opšte i pojedinačne ugovore, informacije, stavove potrebne za rad i poslovanje ustanove, kao i prečišćene tekstove istih
- Prisustvuje zaključenju ugovora u cilju davanja stručnih mišljenja i savjeta
- Prikuplja i sređuje propise, stavove i informacije potrebne za odlučivanje nadležnih organa
- Priprema materijale, za sastanke organa upravljanja i rukovođenja ustanove
- Izrađuje sazive, vodi zapisnik i sređuje odluke, zaključke i informacije organa upravljanja i rukovođenja ustanove
- Vodi registar, evidenciju i stara se o čuvanju materijala, zapisnika, odluka, zaključaka
- Priprema dokumentaciju učestvuje u postupcima disciplinske i materijalne odgovornosti, suspenzije i postupcima za naknadu štete
- Učestvuje u postupku povodom krivičnih, prekršajnih i dr. prijava, privrednih prestupa u upravnom postupku ili u postupku redovne nadležnosti
- Zastupa ustanovu pred sudovima redovne nadležnosti, privrednim, apelacionim i ustavnim sudom, upravnim sudom i nadležnim upravnim i drugim organima
- Sastavlja i dostavlja tužbe, odgovore na tužbe, žalbe, podneske i prigovore u sudskim i upravnim postupcima
- Prikuplja dokumentaciju, sastavlja i podnosi prijave nadležnim sudskim, upravnim i dr. organima, radi upisa, upisa promjena, pravnog subjekta- ustanove, organa upravljanja i rukovođenja u sudski i upravni registar
- Obavlja i dr. poslove u okviru stručne spreme po nalogu direktora doma zdravlja

Redni broj 70. Pravni referent, referent za kadrove i opštu administraciju

ULOГA: Prati pravne propise u vezi sa radom i poslovanjem ustanove

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu sektora i direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Prati i proučava pravne propise i stručnu literaturu iz oblasti radnog zakonodavstva
- Vodi evidenciju o kadrovskom stanju, kvalifikacionoj strukturi i kretanju - raspoređivanju zaposlenih
 - po organizacionim jedinicama
 - Vodi propisanu evidenciju radnih mesta i daje mjesечne, periodične i godišnje podatke
 - Vodi matičnu knjigu i registar zaposlenih
 - Vodi personalna dosijea zaposlenih
 - Izdaje potvrde, uvjerenja i druga pismena, u vezi sa evidencijama iz oblasti rada
 - Izrađuje odluke, rješenja, ugovore o radu
- Sastavlja izvještaje, evidenciju, spiskove zaposlenih
 - Sastavlja prijave idr. propisane obrasce u vezi sa oglašavanjem potreba o prijemu u radni odnos
 - Saraduje sa biroima rada i vodi korespondenciju sa istim, u vezi sa zapošljavanjem
 - Saraduje sa nadležnim organom ustanove u vezi za izborom kandidata, kretanjem u službi, i ostvarivanjem određenih prava i obaveza iz rada i u vezi sa radom
 - Izrađuje odluke, rješenja i ugovore o radu, o zasnivanju radnog odnosa, prestanku-raskidu radnog odnosa sa potrebnim postupkom
 - Daje razne informacije, ličnim kontaktom, telefonom i email -om u vezi sa kadrovskom evidencijom
 - Popunjava kadrovske upitnike i obrasce i vrši prijavljivanje zaopštenih za polaganje obaveznih stručnih ispita
 - Vrši pripremu, vodi dokumentaciju i priža pomoć zaposlenim u vezi sa stručnim usavršavanjem, dokvalifikacijom, prekvalifikacijom i pri odlasku u penziju



- Vodi propisane obrasce za zaposlene, organizacione jedinice i ustanovu kao cijelu. Obavlja idr. poslove u okviru stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora doma zdravlja Evidencija o kadrovskim potrebama i opštim poslovima u ustanovi

- Prati i proučava pravne propise i stručni literaturu u vezi sa radom i poslovanjem ustanove
 - Prikuplja dokumentaciju, vodi evidenciju, sastavlja izvještaje u vezi zahtjeva za dodjelu stana ili kredita, kupovine ili izgradnje stanova, odsutnosti sa posla, bolovanja korišćenje odmora i o tome izrađuje odgovarajuća akta
 - Prikuplja, sortira, kompletira i stara se o čuvanju cijelokupne dokumentacije opštih poslova
 - Vodi evidenciju o nastalim štetama
 - Vodi evidenciju poslova investicione izgradnje objekata, njihove adaptacije i rekonstrukcije
 - Obavlja i dr. poslove u okviru stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora doma dravlja

Redni broj 71. Referent za prijem i otpremu pošte i arhivar

ULOGA: Kompletan prijem i distribucija pošte

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad sekretaru za kadrovske poslove i diektoru ustanove.

Opis poslova i radnih zadataka

- Preuzima cjelokupnu poštu i pošiljke za ustanovu, otvara istu i vrši signatuру.
 - Zavodi signiranu poštu u glavni djelovodni protokol i odgovarajuće interne dostavne knjige
 - Formira i zavodi cjelokupnu izlaznu poštu i pošiljke
 - Vrši umnožavanje, fotokopiranje, sortiranje materijala i dokumentacije
 - Vrši obračun poštanskih markica i apoena
 - Vrši distribuciju cjelokupne pošte i pošiljki, radnih materijala i dokumenata, poziva, poziva za potrebe ustanove i njenih organa
 - Organizuje kancelarijsko poslovanje,
 - Vodi ogovarajuću dokumentaciju arhivskog poslovanja
 - Odgovoran je za pečate i štambilje u toku radnog vremena.
 - Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora doma zdravlja.

Redni broj 72. Pravni tehničar

ULOGA: rad na pomoćnim administrativnim poslovima

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovar za svoj rad sekretaru pravno-kadrovskih poslova

Opis poslova:

- izdaje potvrde i rešenja iz radnog odnosa zaposlenima;
 - vodi evidenciju o nabavljenim, izdatim, izgubljenim, zamenjenim i povućenim pečatima i štambiljima - zaposlenih lekara i stara se o njihovom pravilnom izdavanju;
 - izdaje rešenja zaposlenima u Domu zdravlja vezanim za godišnje odmore i vodi evidenciju o istima;
 - vrši prikupljanje podataka od načelnika službi vezanih za izradu godišnjeg plana korišćenja godišnjih odmora;
 - izradjuje spiskove plana korišćenje godišnjih odmora zaposlenih ;
 - kuca sve materijale iz delokruga svojih poslova;
 - priprema dokumentaciju koju je potrebnu za optremu putem pošte



- Obavlja i duge poslove u skladu sa stručnom spremom po nalogu neposrednog rukovodioc i direktora doma zdravlja.

G-g ZAŠTITNIK PRAVA PACIJENATA

Redni broj 73. Zaštitnik prava pacijenata

ULOZA: pomoć pacijentima u ostvarivanju prava iz zdravstvenog osiguranja

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Postupa po podnijetim pisanim i usmenim prigovorima pacijenata, u zakonskom roku utvrđuje sve bitne okolnosti i činjenice u vezi sa navodima iznijetim u prigovoru i o tome obavještava podnosioca prigovora.
- Daje potrebne savjete, informacije, uputstva o pravima pacijenata putem telefona, e maila.
- Pruža i obezbjeduje pružanje stručne pomoći pacijentima-osiguranicima u vezi sa ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.
- Vodi evidenciju i Obavještavanje nadležnih o podnijetim prigovorima sa ciljem poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga i bolje organizacije zdravstvene zaštite u ustanovi.
- Obavlja i druge poslove po nalogu direktora doma zdravlja.

G-h SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

Redni broj 74. Sistem administrator

ULOZA: administrator informacionog sistema

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu i direktoru doma zdravlja

Opis poslova i radnih zadataka:

- Stara se o tehničkoj ispravnosti računarske opreme, aparata i prateće opreme;
- Obezbeđuje ispravno funkcionisanje svih instalacija slabe struje (mrežne opreme), neophodnih za komunikaciju i podršku;
- Vrši manje tehničke servise računarske opreme;
- U slučaju nefunkcionisanja računarske opreme i nemogućnosti opravke na licu mesta ili u radionici, kontaktira ovlašćeni servis ukoliko je pod garancijom, a ukoliko nije opravku vrši ovlašćeni servis proizvođača tehničkog uređaja, o trošku ustanove;
- održavanje i unapređenje postojeće informatičke infrastrukture, administracija i održavanje postojećeg veb-sajta i e-servisa
- Ispunjava radne naloge i o svemu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu u elektronskom (viber, e-mail) ili pisanim obliku, a u cilju informisanosti svih zaposlenih u IT sektoru o trenutnim aktivnostima i problemima u radu;
- Svakodnevno vrši elektronski monitoring rada objekata i obezbjeđuje brzi odziv na prijavljene kvarove i probleme koje prate proces rada:
 - stara se o nesmetanom protoku podataka u okviru informacionog sistema
 - Obezbeđuje obuku zaposlenima za rukovanje sa računarskom opremom, pruža tehničku stručnu pomoć korisnicima opreme;
 - Inovira i nadogradjuje informacioni sistem novim tehnologijama
 - U danima vikenda, po potrebi i pozivu, ukoliko je zadužen, dužan je da otkloni prijavljeni problem;
 - Obavlja i druge poslove i zadatke iz domena svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora doma zdravlja.



G-i SLUŽBA ZA TEHNIČKO ODRŽAVANJE

Redni broj 75. Referent za tehničko održavanje medicinske opreme

ULOГA: Održavanje tehničke ispravnosti instalacija, uređaja, opreme, aparata,

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Za svoj rad odgovara Rukovodiocu službe i direktoru ustanove.

Opis poslova i radnih zadataka:

- Stara se o tehničkoj ispravnosti medicinskih uređaja, aparata i prateće opreme;
- vodi brigu o kompletnoj tehničkoj dokumentaciji svih medicinskih uređaja i aparata,
- čuva je na propisan način, te sačinjava zahtijevane izvještaje po potrebi.
- Vodi brigu o garantnim rokovima svih medicinskih uređaja i aparata.
- U slučaju nefunkcionalnosti aparata, kontaktira ovlašćenog servisera i učestvuje u otklanjanju istog
- U danima vikenda, po potrebi i pozivu dužan je postupiti po istom, iz opisa poslova i zadataka referenta za tehničko održavanje medicineke opreme;
- Ispunjava radne naloge i o svemu podnosi izvještaj neposrednom rukovodiocu
- Učestvuje u detekciji i opravci kvara uređaja i opreme u zoni jonizirajućeg zračenja
- Obavlja i druge poslove iz domena po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora ustanove.

Redni broj 76. Referent za tehničko održavanje

ULOГA: održavanje tehničke ispravnosti uređaja i objekta

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovoran je za svoj rad šefu Službe i direktoru

Opis poslova i radnih zadataka:

- Vrši opravku i popravku i održava u ispravnom stanju cijelokupnu instalaciju (elektro, vodovodne, kanalizacione i instalacije slabe struje)
- Obavlja poslove na održabanju elektroenergetskih postrojenja i instalacija;
- Učestvuje u montaži nove opreme i demontaži stare;
- Predlaže zamjenu i opis stare i dotrajale opreme;
- Vrši pregled i nadzor pri eksploraciji termoenergetskih postrojenja i sistema razvoda električne energije;
- Obavlja sve potrebne radnje u trafostanicama i ormarima razvoda električne energije;
- Obavlja poslove tekućeg elektro održavanja;
- Radi na obezbjedjenju napajanja električnom energijom agregata;
- otklanja kvarove na elektro vodovodima i instalacijama;
- Obezbeđuje kontinuirano napajanje električnom energijom na svim punktovima
- Obavlja tekuće i preventivno održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije
- Vrši intervencije na nesmetano funkcionisanje kanalizacije i sanitarnih uređaja u unutrašnjosti objekata;
- Učestvuje u radovima na probalaženju i otklanjanju kvarova na instalacijama vanjskog vodovoda i kanalizacije;
- Vrši redovne preglede instalacija i sanitарne opreme po objektima i na istim sanira kvarove;
- Vrši tekuće održavanje namještaja i gradjevinske stolarije na objektima;
- Vrši zamjenu okova na stolariji;
- Obavlja poslove na montaži gradjevinske stolarije i namještaja;
- Vrši redovne preglede pozicija stolarije na objektima;
- Održava i vrši opravku svih vrsta gradjevinske bravarije;
- Održava i vrši opravku na različitim elementima bravarske opreme;
- Vrši redovne preglede pozicija bravarije na svim objektima;
- Trebuje tehnički materijal i odgovoran je za njegovu racionalnu potrošnju;
- U danima vikenda, po potrebi i pozivu, dužan je da otkloni prijavljeni problem;
- Obavlja i druge poslove u okviru svoje struke, odnosno stručne spreme, po nalogu neposrednom rukovodiocu .



G-j SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE HIGIJENE

Redni broj 77. Higijeničarka

ULOГА: Одржавање хигијене у амбулантама, помоћним и другим просторијама , површинама

objekata doma zdravlja, inventara i opreme

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rad šefu službe

Opis poslova i radnih zadataka:

- Održavanje higijene u objektima JZU Dom zdravlja Podgorica, u ambulantama, pomoćnim i drugim prostorijama, površinama oko objekata doma zdravlja, inventara i opreme;
 - Usisavanje, brisanje površina i prašine, brisanje radnih stolova i kancelarijskog inventara;
 - Čišćenje toaleta;
 - Pranje prozora i prostirki,
 - Pražnjenje kanti za otpad;
 - Dezinfekcija površina i predmeta;
 - Provera stanja sredstava za higijenu i inventara za rad higijeničarki, te u slučaju nedostatka trebovanje, odnosno podnošenje zahtjeva za nabavku istog;
 - Prikupljanje uniformi i veša za pranje i organizovanje odnošenja, pranja i donošenja uniformi i veša;
 - Uređenje spoljašnjeg dijela objekata, tj. čišćenje spoljnih površina objekata i održavanje zelenih površina;
 - Obavlja i druge poslove po nalogu neposednog rukovodioca.

G-K UNUTRAŠNJA SLUŽBA ZAŠTITE

Redni broj 78. Odgovorno lice za poslove zaštite

ULOGA: Fizičko i tehničko obezbjedjenje objekata, imovine i lica;

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Za svoj rad odgovara direktoru doma i ugovornim

Opis poslova i radnih zadataka:

- Organizuje rad službe za obezbjedjenje i zaštitu
 - Obaveza poznavanja i primjene svih zakonskih i podzakonskih propisa, kao i unutrašnjih akata iz oblasti zaštite imovine i lica;
 - vrši kontrolu fizičke i tehničke zaštite.
 - vodi evidenciju o štićenim licima i štićenim objektima;
 - vodi evidenciju o dozvolama za vršenje poslova zaštite koje posjeduju zaposlena lica u ovoj službi;
 - Vodi evidenciju o identifikacionim oznakama za svoje zaposelne
 - svakodnevno vrši obilazak objekata u večernjim satima
 - Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu direktora doma zdravlja;

Redni broj 79. zaštitar lica i imovine

Redni broj 80. zaštitar tehničar

Redni broj 81. čuvar

ULOGA: fizičko obezbjedjenje objekta, zaštita imovine i lica

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Za svoj rad odgovaraju Odgovornom licu za poslove zaštite.

Opis poslova i radnih zadataka:

- Obaveza poznavanja i primjene svih zakonskih i podzakonskih propisa, kao i unutrašnjih akata iz oblasti zaštite imovine i lica.



- Obaveza postupanja po svim zakonitim nalozima neposrednog rukovodioca;
- Utvrđivanje identiteta lica koje koristi usluge Doma zdravlja, uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu javnu ispravu sa fotografijom;
- Davanje upozorenja i izdavanje naređenja;
- Vršenje pregleda lica, stvari i vozila;
- Zadržavanje lica zatečenog u vršenju krivičnog djela ili prekršaja u objektu ili prostoru Doma zdravlja, zaposlenih i korisnika usluga Doma zdravlja: osiguranika, pacijenata, pratnje pacijenata;
- Obezbeđenje mesta događaja;
- Upotreba sredstava prinude (fizička snaga, palica, sredstva za vezivanje i hemijska sredstva);
- U slučaju izbijanja požara, zaštitar koji uoči njegovo nastupanje dužan je o tome odmah obavijestiti Službu zaštite i spašavanja Glavnog grada, naznačavajući lokaciju požara, zahvaćenu površinu i mogućnost širenja. Nakon toga, zaštitar odmah o tome obavještava neposrednog rukovodioca;
- U slučaju dojave ili sumnje na podmetnutu eksplozivnu napravu, zaštitar je dužan o tome odmah obavijestiti policiju. Nakon toga, zaštitar odmah o tome obavještava neposrednog rukovodioca;
- Zaštitar je dužan da postupi po naređenju policijskog službenika radi spriječavanja i otklanjanja posledica narušavanja javnog reda i mira u većem obimu;
- Zaštitar je dužan da odmah obavijesti policiju o činjenicama i okolnostima koje ukazuju na vršenje krivičnog djela, na učinioца krivičnog djela ili na predmete koji su u vezi sa krivičnim djelom, ili su nastali izvršenjem krivičnog djela ili prekršajem sa elementima nasilja;
- U slučaju napada na objekte Doma zdravlja, zaposlene, kao i korisnika usluga Doma zdravlja: osiguranika, pacijenata, pratnje pacijenata i dr., koji je takvog obima i intenziteta da ga zaštitar ne može sam odbiti, dužan je o tome odmah obavijestiti policiju, a nakon toga neposrednog rukovodioca;
- Primopredaja dužnosti prije početka smjene između zaštitara/čuvara koji prima i zaštitara/čuvara koji predaje dužnost;
- Redovan i vanredni obilazak objekata ustanove i upoznavanje sa stanjem na objektu i u štićenom prostoru;
- Upoznavanje sa eventualnim dodatnim zadacima u obezbjeđenju objekata ustanove;
- Zaštitar/tehničar putem video nadzora u i van službenog prostora prati bezbjednost lica i imovine, vrši kontrolu ulaska i izlaska iz službenog prostora;
- Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca i direktora ustanove.

G-1 CALL CENTAR

Redni broj 82. Operater u Call centru

ULOГA: pružanje informacija

ORGANIZACIONA ODGOVORNOST: Odgovara za svoj rada glavnoj sestri ustanove

Opis poslova i radnih zadataka:

- Pruža sve potrebne informacije o radu, vremenu i mjestu pružanja usluga iz domena primarne zdravstvene zaštite,
- Sortira i prikuplja planove rada svih organizacionih cjelina i daje informacije o istima,
- Vrši zakazivanje osiguranika kod Izabranih doktora o čemu blagovremeno obavještavaju Izbrane doktore,
- Rad u elektronskom programu Izabranog doktora u obimu potrebnom za zakazivanje pacijenata,
- Upućuje osiguranike i preusmjerava pozive ka traženoj službi/sektoru/centru/jedinici/odsjeku/cjelini u okviru JZU Dom zdravlja Podgorica.
- Prima žalbe osiguranika i upućuje ih nadležnim,

- Vodi evidencije i priprema izvještaja o radu Call centra i dostavlja ih glavnoj sestri ustanove i direktoru doma zdravlja,
- Daje savjete i pruža pomoć za lakše i brže ostvarivanje prava iz djelatnosti ustanove,
- Vrši i druge poslove u okviru stručne spreme po nalogu neposrednog rukovodioca i glavne sestre doma zdravlja.

V PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Svi izvršioci poslova utvrđenih radnih mesta su dužni obavljati poslove radnih mesta utvrđene popisom i opisom poslova i jedinstvenom nomenklaturom zanimanja, koji čini sastavni dio ovog Pravilnika, kao i poslove iz svoje struke, odnosno zanimanja, po nalogu koji im stavi u zadatak neposredni rukovodilac ili radnik sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima.

Član 12.

Zaposleni invalid rada, kao i zaposleni kod kojeg postoji opasnost od nastupanja invalidnosti, raspoređuje se na odgovarajuće radno mjesto, u skladu sa Zakonom i Kolektivnim ugovorom.

Član 13.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika, donose na način i po postupku koji je utvrđen za njegovo donošenje.

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj tabli Doma zdravlja Glavnog grada.

Član 15.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ZU Dom zdravlja Glavnog grada, broj: 05/01-5899 od 23.06.2022. godine.

PREDSJEDNICA ODBORA DIREKTORA,

Dr Natalija Popović Petrić

Pravilnik objavljen na Oglasnoj tabli 02.06.2023. godine
Pravilni stupio na snagu 03.06.2023. godine